



**EANCOM 2002 - Edicija 2008  
DEO II – Poslovne poruke  
RECADV – Prijemnica**

**Jun, 2008.**



# **EANCOM 2002 S4**

## **RECADV**

### **Prijemnica**

### **Edicija 2008**

1. Uvod	2
2. Šema strukture poruke	6
3. Dijagram granaža	7
4. Opis segmenata	11
5. Izgled segmenata	14
6. Primeri	52

## 1.Uvod

---

### Status

VRSTA PORUKE : RECADV  
REFERENTNI ADRESAR : D.01B  
VERZIJA EANCOM® PODSKUPA : 005

### Definicija

Prijemnica se odnosi na potrebe u procesu poslovanja koje se tiču prijema robe. Koristi se u sledećim slučajevima:

- da potvrdi prijem robe
- u vezi s porukom Otpremnica, da potvrdi prijem ili da obavesti o neslaganju nastalom prilikom prijema robe i/ili prekontrolisanog sastava pošiljke koja je prihvaćena (potpisani tovarni list)
- da obavesti o neslaganju između primljene i naručene/planirane robe.

### Principi

Poruka se odnosi na jednog pošiljaoca i jednog primaoca robe i inicirana je od strane koja je primila robu i/ili usluge u skladu s dogovorenim uslovima.

Poruka se odnosi na jedno mesto za otpremu i jedno mesto za prijem robe. Može da pokriva više različitih jedinica ili pakovanja.

Ona omogućava kupcu ili primaocu robe da uputi dobavljaču ili odgovarajućem agentu sledeće:

- konfirmaciju prijema robe
- obaveštenje o neslaganjima između broja PRIMLJENIH I PRIHVAĆENIH jedinica i broja otpremljenih jedinica (i/ili naručenih)
- obaveštenje ili instrukcije koje se tiču prihvatanja ili eventualnih aktivnosti u odnosu na identifikovana neslaganja
- instrukciju za ispravke koje treba načiniti u fakturi ili akreditivu koji treba izdati, koje se zasnivaju na otpremnici ili dostavnici. Primalac robe može takođe da ispravi internu(e) fakturu(e) za onu robu koja je eventualno upućena krajnjem korisniku.

Prijemnicu treba uvek da šalje kupac dobavljaču ili odgovarajućim agentima nakon što je izvršen fizički prijem robe i kontrola.

Ova poruka treba da bude poslata u toku 24 sata od prijema robe, što je uobičajeni rok u poslovnom svetu. Ovim je dobavljaču omogućeno da proveri podatke o otpremi, da prilagodi fakturu ili da izda akreditiv, da izvrši kontrolu interne procedure, utvrdi brojčano stanje na zalihamama itd.

### Scenarija za poruku Prijemnica

Brojne su potrebe i aktivnosti koje mogu biti izazvane isporukom robe, a koje mogu uticati na celokupni ciklus proizvodnje/naručivanja, isporuke i fakturisanja.

Neslaganja koja mogu da nastanu između primljene i prihvaćene robe u odnosu na očekivanu robu koja je trebalo da bude isporučena, mogu da utiču na planove isporuke, narudžbine, fakture itd. Ove aktivnosti mogu da budu obuhvaćene Prijemnicom, drugim EDI porukama i putem drugih kanala za komunikaciju.

Poslovni partneri treba da razmotre svoje procedure poslovanja i identifikuju one funkcije i aktivnosti koje mogu da budu obuhvaćene Prijemnicom. Scenarija obuhvaćena prijemnicom nalaze se u rasponu od onih jednostavnih do složenih, uslovljavajući time i lakoću i nivo automatske obrade.

### Jednostavni scenario

## 1.Uvod

---

U okviru jednostavnog scenarija Prijemnica se koristi samo za potvrđivanje ili obaveštavanje o neslaganjima koja se odnose na Otpremnicu ili akreditiv.

Kada se radi samo o potvrđivanju ili odbijanju prijema i prihvatanja robe, samo treba preneti zaglavje Prijemnice. Potvrđivanje prijema može da inicira fakturisanje robe i istovremeno dobavljač može da je iskoristi za kontrolu kvaliteta ugovorenih usluga prevoza.

U okviru jednostavnog scenarija Prijemnica se koristi samo da obavesti o nastalim neslaganjima između primljene i prihvaćene robe i robe koja je otpremljena u skladu s Otpremnicom. U ovom slučaju Prijemnica obično uključuje informacije koje se odnose na gubitak robe, kao i na ukradenu i oštećenu robu u tranzitu, manje ili veće isporučene pošiljke, nepoznate jedinice itd.

Bilo kakva korekcija rokova isporuke ili narudžbenice treba da bude prethodno obrađena ili putem EDI poruka ili drugim kanalima za komunikaciju.

Aktivnosti koje će biti preduzete u vezi neslaganja mogu biti prethodno dogovorene i specifikovane u sporazumu o razmeni.

### **Složeni scenario**

Funkcionalnosti obuhvaćene Prijemnicom u okviru složenijeg scenarija mogu da uključe, kako one koje su napred opisane kao deo jednostavnog scenarija tako i informacije i instrukcije koje mogu da izmene postojeći rok isporuke, narudžbinu, fakturu itd.

U okviru složenog scenarija Prijemnicom se mogu naznačiti neslaganja kako u odnosu na otpremljene i primljene i prihvaćene količine kao i otpremljene i naručene ili planirane količine, na primer, Prijemnica bi mogla da izmeni status stavke u vezi neisporučene robe koje nema na zalihamama, kojom bi se zahtevao novi datum isporuke, obustavljanje isporuke jedinice itd.

U okviru složenog scenarija, sugerisane aktivnosti ili instrukcije vezano za neslaganja prilikom isporuke mogu da variraju u zavisnosti od stanja na zalihamama, predviđanja prodaje itd.

### **Struktura poruke Prijemnica**

EANCOM® Prijemnica, Sekcija detalja sadrži dve jasno odvojene strukture.

#### **1. Struktura CPS-PAC grupe segmenta**

Prva je predstavljena CPS-PAC grupom segmenata koja može da se koristi za informacije na nivou kontejnera za otpremu (na primer, kontejnera koji su oštećeni, serijalizovanih kontejnera nepoznatih u tački prijema itd.).

Ova grupa segmenata omogućava pružanje identifikacionih brojeva kontejnera za otpremu. Funkcija ili značenje prenetih identifikacionih brojeva u ovom delu poruke treba da bude dogovorena između poslovnih partnera i opisano u PCI i GIN segmentima na nivou CPS-PAC.

#### **2. Struktura CPS-LIN grupe segmenta**

Drugu mogućnost predstavlja struktura CPS-LIN grupa segmenata koja se koristi za pružanje detaljnih informacija o prijemu pojedinačne jedinice (vidi u daljem tekstu Detalji u vezi prijema pojedinačne jedinice). Ovakva jedinica može biti obuhvaćena u okviru bilo kojeg broja kontejnera za otpremu koji je deo isporuke.

U okviru određenog kontejnera za otpremu opcionalno može se dati još posebnih informacija o prijemu jedinice. (vidi u daljem tekstu Detalji u vezi prijema sadržani u okviru serijskog koda kontejnera za otpremu). U ovakvim slučajevima svaki kontejner za otpremu identifikovan je jedinstvenim EAN.UCC serijskim kodom kontejnera za otpremu.

#### **Detalji o prijemu po jedinici**

## 1.Uvod

---

LIN segmentom identificuje se jedinica i QTY segment daje ukupnu količinu jedinice koja je primljena i prihvaćena. Količina navedena u QTY segmentu predstavlja ukupnu količinu primljenu i prihvaćenu i treba da se odnosi na jedan ili više kontejnera za otpremu jedinice koji su deo isporuke.

Neslaganja između primljene i potvrđene količine i ostalih količina (naručenih/otpremljenih), kao i navodi u vezi preduzetih aktivnosti u vezi neslaganja količina, prikazani su u QVR i DTM segmentima.

U ovom slučaju ne daju se specifični detalji koji se tiču pojedinačnih kontejnera za otpremu.

### **Detalji o prijemu po Serijskom kodu kontejnera za otpremu (SSCC)**

Dodatno mogu biti navedeni i detalji o prijemu koji se odnose na određeni kontejner za otpremu s jedinicom identifikovanom u LIN. U ovakvim slučajevima LIN treba da identificuje jedinicu i detalji u vezi prijema treba da budu dati pojedinačno za svaki kontejner za otpremu u okviru grupe segmenata PCI-QTY-QVR-GIN.

Segmenti PCI-GIN koriste se da daju serijski broj kontejnera za otpremu kontejner s jedinicom identifikovanom u LIN (PCI-GIN). QTY segment ukazuju na primljenu i potvrđenu količinu u specifičnom kontejneru za otpremu. QVR segment pruža informacije o neslaganjima vezanim za količinu i u vezi s tim o preduzetim aktivnostima.

PCI-QTY-QVR-GIN treba ponoviti onoliko puta koliko ima kontejnera za otpremu koji sadrže jedinicu identifikovanu u LIN.

### **Primeri CPS-LIN strukture:**

Isporuka se sastoji od tri kontejnera za otpremu identifikovana sa SSCC A, B i C. Kontejneri za otpremu sadrže tri različite jedinice: GTIN 1, GTIN 2, GTIN 3 sledećeg sastava:

SSCC A sadrži 10 GTIN 1

SSCC B sadrži 10 GTIN 1, 15 GTIN 2 i 20 GTIN 3

SSCC C sadrži 15 GTIN 2 i 15 GTIN 3.

### **ISPORUČENA POŠILJKA**

SSCC - A	SSCC - B	SSCC - C
10 GTIN 1	10 GTIN 1	15 GTIN 2
	15 GTIN 2	15 GTIN 3
	20 GTIN 3	

### **Detalji u vezi prijema po jedinici**

Prijemnica može da specifikuje detalje u vezi prijema globalno po jedinici.

LIN 1	=	GTIN 1
QTY 1	=	20
LIN 2	=	GTIN 2
QTY 2	=	30
LIN 3	=	GTIN 3
QTY 3	=	35

### **Detalji u vezi prijema po kontejneru za otpremu**

Prijemnica može da specifikuje detalje u vezi celokupnog prijema po SSCC-u:

**1.Uvod**

---

LIN 1	=	GTIN 1
PCI-GIN	=	SSCC A
QTY	=	10
PCI-GIN	=	SSCC B
QTY	=	10

LIN 2	=	GTIN 2
PCI-GIN	=	SSCC B
QTY	=	15
PCI-GIN	=	SSCC C
QTY	=	15

LIN 3	=	GTIN 3
PCI-GIN	=	SSCC B
QTY	=	20
PCI-GIN	=	SSCC C
QTY	=	15

**Napomena:**

Radi pojednostavljenja postupka, u gore datim primerima prepostavljeno je da su sve otpremljene količine primljene i prihvачene (nije bilo neslaganja). U takvim okolnostima, naravno, prijemnica ne bi bila poslata već samo sekcija zaglavla poruke radi potvrde prijema.

**2. Šema strukture poruke****Sekcija zaglavlja poruke Prijemnica**

<u>UNH</u>	1	M	1	- Zaglavje poruke	
<u>BGM</u>	2	M	1	- Početak poruke	
<u>DTM</u>	3	M	10	- Datum/vreme/period	
<u>FTX</u>	4	C	99	- Slobodan tekst	
<u>SG1</u>		C	10	- RFF-DTM	
<u>RFF</u>	5	M	1	- Referenca	
<u>DTM</u>	6	C	1	- Datum/vreme/period	
<u>SG4</u>		M	99	- NAD-SG5-SG6	
<u>NAD</u>	7	M	1	- Naziv i adresa	
<u>SG5</u>		C	10	- RFF	
<u>RFF</u>	8	M	1	- Referenca	
<u>SG6</u>		C	10	- CTA-COM	
<u>CTA</u>	9	M	1	- Informacije o kontaktu	
<u>COM</u>	10	C	5	- Kontakt za komunikaciju	
<u>SG10</u>		C	10	- TDT	
<u>TDT</u>	11	M	1	- Detalji u vezi prevoza	
<u>SG11</u>	+	C	9999	- EQD-SG13	
<u>EQD</u>	+	12	M	1	- Detalji u vezi opreme
<u>SG13</u>	+	C	25	- SEL-CDI	
<u>SEL</u>	+	13	M	1	- Broj pečata
<u>CDI</u>	+	14	M	10	- Fizičko i logičko stanje

**Sekcija detalja poruke Prijemnica**

<u>SG16</u>		C	9999	- CPS-SG17-SG22
<u>CPS</u>	15	M	1	- Redosled pakovanja tovara
<u>SG17</u>		C	9999	- PAC-QVR-SG18
<u>PAC</u>	16	M	1	- Pakovanje
<u>QVR</u>	17	C	1	- Neslaganja u količini
<u>SG18</u>		C	999	- PCI-SG20
<u>PCI</u>	18	M	1	- Identifikacija pakovanja
<u>SG20</u>		C	999	- GIN
<u>GIN</u>	19	M	1	- Identifikacioni broj robe
<u>SG22</u>		C	9999	- LIN-PIA-QTY-QVR-DTM-SG28-SG29
<u>LIN</u>	20	M	1	- Stavka


**2. Šema strukture poruke**

	<a href="#"><u>PIA</u></a>	21	C	10	- Dodatna identifikacija proizvoda
	<a href="#"><u>QTY</u></a>	22	C	10	- Količina
	<a href="#"><u>QVR</u></a>	23	C	10	- Neslaganja u količini
	<a href="#"><u>DTM</u></a>	24	C	5	- Datum/vreme/period
	<a href="#"><u>SG28</u></a>		C	10	- RFF-DTM
	<a href="#"><u>RFF</u></a>	25	M	1	- Referenca
	<a href="#"><u>DTM</u></a>	26	C	1	- Datum/vreme/period
	<a href="#"><u>SG29</u></a>		C	9999	- PCI-QTY-QVR-SG31
	<a href="#"><u>PCI</u></a>	27	M	1	- Identifikacija pakovanja
	<a href="#"><u>QTY</u></a>	28	C	1	- Količina
	<a href="#"><u>QVR</u></a>	29	C	1	- Neslaganja u količini
	<a href="#"><u>SG31</u></a>		C	10	- GIN
	<a href="#"><u>GIN</u></a>	30	M	1	- Identifikacioni broj robe


**Sekcija rezimea poruke Prijemnica**

<a href="#"><u>CNT</u></a>	31	C	1	- Kontrolna ukupna količina
<a href="#"><u>UNT</u></a>	32	M	1	- Završetak poruke


3. Dijagram grananja



3. Dijagram grananja



3. Dijagram grananja



---

**4. Opis segmenata****Sekcija zaglavljia Prijemnice**

- UNH - M 1 - Zaglavlje poruke  
Ovaj segment se koristi za početak, identifikaciju i specifikaciju poruke.
- BGM - M 1 - Početak poruke  
Ovaj segment se koristi da ukaže na vrstu i funkciju poruke i da prenese identifikacioni broj.
- DTM - M 10 - Datum/vreme/period  
Ovaj segment se koristi da specificira bilo koje datume koji se odnose na kompletну poruku Prijemnica.
- FTX - C 99 - Slobodan tekst  
Ovaj segment se koristi da obezbedi informacije u slobodnom tekstu koje se odnose na kompletnu poruku.
- SG1** - C 10 - **RFF-DTM**  
Grupa segmenata koja pruža reference kada je potrebno, datume u vezi sa celokupnom porukom, npr. otpremnica, broj ugovora, novčanim iznosima i informacije o zaduženju/odobrenju.
- RFF - M 1 - Referenca  
Ovaj segment se koristi da specificira reference koje se primenjuju na celokupnu prijemnicu.
- DTM - C 1 - Datum/vreme/period  
Ovaj segment se koristi da specificira datume koji se odnose na reference date u prethodnom RFF segmentu.
- SG4** - M 99 - **NAD-SG5-SG6**  
Grupa segmenata za identifikaciju naziva, adresa i lokacija, relevantnih za celokupnu Prijemnicu..
- NAD - M 1 - Naziv i adresa  
Ovaj segment se koristi za identifikaciju poslovnih partnera uključenih u poruku Prijemnica. Identifikacija pošiljaoca i primaoca robe je obavezna u prijemnici.
- SG5** - C 10 - **RFF**  
Grupa segmenata koja daje reference koje se odnose samo na specificirane strane, a ne na celu poruku.
- RFF - M 1 - Referenca  
Ovaj segment se koristi da specificira reference koje se odnose na stranu identifikovanu u prethodnom NAD segmentu.
- SG6** - C 10 - **CTA-COM**  
Grupa segmenata za detalje u vezi kontakata sa određenom osobom ili odeljenjem u okviru strane identifikovane u NAD segmentu.
- CTA - M 1 - Informacije o kontaktu  
Ovaj segment se koristi za identifikaciju naziva i/ili odeljenja za kontakt u okviru strane specifikovane u NAD segmentu.
- COM - C 5 - Kontakt za komunikaciju  
Ovaj segment se koristi za identifikaciju komunikacionog broja i vrste komunikacije, za lice i/ili odeljenje identifikovano u prethodnom CTA segmentu.
- SG10** - C 10 - **TDT**  
Grupa segmenata za specifikaciju detalja u vezi vida prevoza i prevoznog sredstva, datuma ili datuma i vremena prispeća, ako ima neslaganja, ili ako se zahteva od primaoca poruke za dalju identifikaciju.
- TDT - M 1 - Detalji u vezi prevoza  
Ovaj segment se koristi da specificira detalje u vezi prevoza koji se koristi za isporuku robe navedene u Prijemnici.

**4. Opis segmenata****SG11 - C 9999 - EQD-SG13**

Grupa segmenata za identifikaciju opreme u vezi koje se pojavio problem ili radi dalje identifikacije a na zahtev primaoca poruke.

EQD - M 1 - Detalji u vezi opreme

Ovaj segment se koristi za pružanje informacije o opremi korišćenoj za otpremu naručenih proizvoda.

**SG13 - C 25 - SEL-CDI**

Grupa segmenata za identifikaciju plombe i prijavu nepravilnosti.

SEL - M 1 - Broj plombe

Ovaj segment se koristi za broj plombe u vezi s opremom identifikovanom u EQD segmentu.

CDI - M 10 - Fizičko ili logičko stanje

Ovaj segment se koristi da specificira fizičko stanje broja plombe.

**Sekcija detalja Prijemnice****SG16 - C 9999 - CPS-SG17-SG22**

Grupa segmenata u kojoj su navedeni detalji u vezi svih primljenih pakovanja i/ili pojedinačnih jedinica. Ova grupa segmenta pruža mogućnost navođenja slojeva pakovanja u hijerarhijskoj vezi od vrha ka dnu.

CPS - M 1 - Redosled pakovanja u pošiljci.

Ovaj segment se koristi za detaljni opis pakovanja robe.

**SG17 - C 9999 - PAC-QVR-SG18**

Grupa segmenata za identifikaciju pakovanja, količina i oznaka i brojeva.

PAC - M 1 - Pakovanje

Ovaj segment se koristi za identifikaciju ukupnog broja pakovanja i vrste pakovanja za nivo hijerarhije identifikovane u CPS segmentu.

QVR - C 1 - Neslaganje količine

Ovaj segment se koristi da označi neslaganja količine koje se odnose na tekuće identifikovano pakovanje.

**SG18 - C 999 - PCI-SG20**

Grupa segmenata za specifikaciju oznaka i etiketa.

PCI - M 1 - Identifikacija pakovanja

Ovaj segment se koristi za informacije o oznakama i etiketama koje se odnose na jedinicu pakovanja identifikovanu u PAC segmentu.

**SG20 - C 999 - GIN**

Grupa segmenata u kojoj su dati identifikacioni brojevi pakovanja i, ako se zahteva odnosne nepravilnosti.

GIN - M 1 - Identifikacioni broj robe

Ovaj segment se koristi za pružanje identifikacionih brojeva vezano za jedinicu pakovanja identifikovanu u PAC segmentu.

**SG22 - C 9999 - LIN-PIA-QTY-QVR-DTM-SG28-SG29**

Grupa segmenata koja pruža detalje o primljenom proizvodu ili usluzi.

LIN - M 1 - Stavka

Ovaj segment se koristi da identificuje primljeni proizvod.

PIA - C 10 - Dodatna identifikacija proizvoda

Ovaj segment se koristi da specificira na dodatne kodove proizvoda za tekuću stavku.

**4. Opis segmenata**

- QTY - C 10 - Količina  
Ovaj segment se koristi da specificira na količine koje se odnose na tekuću stavku.
- QVR - C 10 - Neslaganja količine  
Ovaj segment se koristi da specificira na neslaganje između onoga što je primljeno ili prihvaćeno i onoga što je naručeno/poslato.
- DTM - C 5 - Datum/vreme/period  
Ovaj segment se koristi da specificira na datume koji se odnose na tekuću stavku.
- SG28** - C 10 - **RFF-DTM**  
Grupa segmenata koja pruža reference i datume, informacije o novčanim iznosima u odobrenjima/zaduženjima koja se odnose na stavku.
- RFF - M 1 - Referenca  
Ovaj segment se koristi da specificira na reference pridružene tekućoj stavci.
- DTM - C 1 - Datum/vreme/period  
Ovaj segment se koristi da specificira datume koji se odnose na reference date u prethodnom segmentu.
- SG29** - C 9999 - **PCI-QTY-QVR-SG31**  
Grupa segmenata koja specificira pakovanje ili broj pakovanja, oznake i brojeve, količine i uslove prijema.
- PCI - M 1 - Identifikacija pakovanja  
Ovaj segment se koristi pruži informacije o oznakama i etiketama u vezi proizvoda identifikovanog u segmentu LIN.
- QTY - C 1 - Količina  
Ovaj segment se koristi da ukaže na količinu tekuće stavke, primljene i prihvaćene, koja je sadržana u pakovanju, označenom serijskim brojem kontejnera za otpremu identifikovanom u sledećem GIN segmentu.
- QVR - C 1 - Razlike u količini  
Ovaj segment se koristi da specificira razlike u količini za tekuću stavku koja je sadržana u pakovanju označenom serijskim brojem kontejnera za otpremu identifikovanom u sledećem GIN segmentu.
- SG31** - C 10 - **GIN**  
Grupa segmenata za navode o identifikacionim brojevima pakovanja.
- GIN - M 1 - Identifikacioni broj robe  
Ovaj segment se koristi za informaciju o serijskom kodu kontejnera za otpremu datom na pakovanju tekuće stavke.

**Sekcija završetka Prijemnice**

- CNT - C 1 - Kontrola totala  
Ovaj segment se koristi za omogući kontrolnu informaciju za proveru prijema poruke u internom sistemu.
- UNT - M 1 - Završetak poruke  
Ovaj segment je obavezni UN/EDIFACT segment. Uvek mora biti poslednji segment u poruci.

## 5. Izgled segmenata

Ova sekcija opisuje segmente koji se koriste u EANCOM® poruci Prijemnika. Prikazan je originalan izgled EDIFACT segmenata. Dati su odgovarajući komentari vezano za EANCOM® podskup.

### Napomene:

1. Segmenti su predstavljeni onim redosledom kojim se pojavljuju u poruci. Tag segmenta ili grupe segmenta praćen je indikatorom koji ukazuje na to da li je segment obavezan (M) - (Mandatory) ili uslovan (C) - (Conditional), maksimalnim brojem pojавljivanja i opisom segmenta.
2. U prvoj koloni, čitajući s leva na desno, prikazani su tagovi elemenata podataka i opisi, praćeni EDIFACT statusom u drugoj koloni (M ili C), formatom polja i prikazom elemenata podataka. Ovi prvi delovi informacije čine raspored originalnog EDIFACT segmenta.  
Nakon EDIFACT informacija, u trećoj, četvrtoj i petoj koloni date su specifične EANCOM informacije. U trećoj koloni indikator statusa za korišćenje uslovnih (C) EDIFACT elemenata podataka (vidi 2.1 do 2.3), u četvrtoj koloni indikator ograničenja (vidi 3.) i u petoj koloni napomene, kao i vrednosti kodova koji se koriste za specifične elemente podataka u poruci.
  - 2.1 Obavezni elementi podataka (M) u segmentima EDIFACT zadržavaju svoj status u okviru EANCOM.
  - 2.2 Dodatno postoji pet vrsti statusa za elemente podataka sa uslovnim (C) EDIFACT statusom bilo za proste, sastavne ili složene elemente podataka. Oni su navedeni u daljem tekstu i mogu biti identifikovani sledećim skraćenicama:

- <b>OBAVEZAN</b> (REQUIRED)	<b>R</b> Znači da se entitet zahteva i da mora biti poslat
- <b>PREPORUČEN</b> (ADVISED)	<b>A</b> Znači da se entitet savetuje ili preporučuje
- <b>USLOVAN</b> (DEPENDENT)	<b>D</b> Znači da entitet mora biti poslat pod određenim uslovima, na način definisan u odgovarajućoj napomeni koja to objašnjava
- <b>NEOBAVEZAN</b> (OPTIONAL)	<b>O</b> Znači da je entitet opcionog karaktera i može da bude poslat po izboru korisnika
- <b>NE KORISTI SE</b> (NOT USED)	<b>N</b> Znači da se entitet ne koristi i da ga treba izostaviti
  - 2.3 Ukoliko je složeni element označen kao N, NOT USED (nije korišćen), svi elementi podataka u okviru tog složenog elementa imaju indikator statusa blanko.
  3. Indikatori statusa dati u četvrtoj koloni, koji se odnose direktno na kodne vrednosti date u petoj koloni, mogu imati dve vrednosti.
    - **Ograničeni** \* Ako je element podataka označen sa asteriksom (\*) u četvrtoj koloni znači da su kodovi navedeni u koloni pet kodovi za primenu u tom elementu podataka, u tom segmentu, u toj poruci.
    - **Otvoreni** Svi elementi podataka u kojima je moguće kodirano predstavljanje podataka i u kojima ograničeni skupovi vrednosti koda nisu označeni, su otvoreni (nema asteriksa u četvrtoj koloni). Postojeći kodovi dati su u Katalogu elemenata podataka i skupova kodova (Deo III ovog priručnika). Vrednosti kodova mogu biti date u vidu primera ili napomena sa objašnjenjem formata ili vrste kodova koje treba da se koristi.
  4. Za različite vrednosti koda koriste se različite boje u HTML detaljima segmenata: ograničeni kodovi dati su u crvenoj a otvoreni u plavoj boji.

**5. Izgled segmenata**

Broj segmenta: 1

<b>UNH</b>	- M	1 - Zaglavlje poruke			
Funkcija: Za zaglavlje, identifikaciju i specifikaciju poruke.					
		EDIFACT	EAN	*	Opis
0062 Referentni broj poruke	M an..14	<b>M</b>			Jedinstvena referencia poruke pošiljaoca. Redni broj poruke u razmeni DE 0062 u UNT treba da ima istu vrednost. Inicira pošiljalac.
S009 IDENTIFIKATOR PORUKE	M	<b>M</b>			
0065 Vrsta poruke	M an..6	<b>M</b>	*		RECADV =Prijemnica
0052 Broj verzije poruke	M an..3	<b>M</b>	*		D =UN/EDIFACT katalog/verzija nacrta
0054 Broj izdanja poruke	M an..3	<b>M</b>	*		01B =Izdanje 2001 - B
0051 Nadležna agencija	M an..3	<b>M</b>	*		UN =UN/CEFACT
0057 Kod dodeljen od strane asocijacije	C an..6	<b>R</b>	*		EAN005 =Kontrolni broj GS1 verzije (GS1 kod) Ukazuje da je poruke EANCOM verzija 006 Prijemnice.
0110 Broj verzije kataloga liste kodova	C an..6	<b>O</b>			Ovaj element podataka može se koristiti za identifikaciju liste kodova dogovorene od strane partnera u razmeni, na primer, EAN001 = EANCOM 2002 S4 lista kodova izdata 01.12.2002. od strane GS1.
0113 Identifikacija podfunkcije vrste poruke	C an..6	<b>N</b>			
0068 Referenca zajedničkog pristupa	C an..35	<b>N</b>			
S010 STATUS PRENOSA	C	<b>N</b>			
0070 Redni broj prenosa	M n..2				
0073 Prvi i poslednji prenos	C a1				
S016 IDENTIFIKACIJA PODSKUPA PORUKE	C	<b>N</b>			
0115 Identifikacija podskupa poruke	M an..14				
0116 Broj verzije podskupa poruke	C an..3				
0118 Broj izdanja podskupa poruke	C an..3				
0051 Nadležna agencija	C an..3				
S017 IDENTIFIKACIJA UPUTSTVA ZA IMPLEMENTACIJU PORUKE	C	<b>N</b>			
0121 Identifikacija uputstava za implementaciju poruke	M an..14				
0122 Broj verzije uputstava za implementaciju poruke	C an..3				
0124 Broj izdanja uputstava za implementaciju poruke	C an..3				
0051 Nadležna agencija	C an..3				
S018 IDENTIFIKACIJA SCENARIJA	C	<b>N</b>			
0127 Identifikacija scenarija	M an..14				
0128 Broj verzije scenarija	C an..3				

**5. Izgled segmenata**

0130 Broj izdanja scenarija	C an..3		
0051 Nadležna agencija	C an..3		

Komentar:

Ovaj segment se koristi za početak, identifikaciju i specifikaciju poruke.

DE 0065, 0052, 0054, i 0051: Ukazuju da je poruka UNSM Prijemnica koja se bazira na D.01B katalogu pod kontrolom Ujedinjenih nacija.

Primer:

UNH+ME000001+RECADV:D:01B:UN:EAN005'

**5. Izgled segmenata**

Broj segmenta: 2

<b>BGM</b>	- M	1 - Početak poruke	.
		Funkcija:	
Za indikaciju vrste i funkcije poruke i za prenos broja identifikacije.			
		EDIFACT	EAN
		*	Opis
C002 NAZIV DOKUMENTA/PORUKE	C	R	
1001 Kod naziva dokumenta	C an..3	R	* 632 =Potvrda o primljenoj robi
1131 Identifikacioni kod liste kodova	C an..17	N	
3055 Kod agencije odgovorne za listu kodova	C an..3	N	
1000 Naziv dokumenta	C an..35	O	
C106 IDENTIFIKACIJA DOKUMENTA/PORUKE	C	R	
1004 Identifikator dokumenta	C an..35	R	Broj Prijemnice koju dodeljuje pošiljalac dokumenta. Preporuka je da dužina broja dokumenta bude ograničena na najviše 17 znakova.
1056 Identifikator verzije	C an..9	N	
1060 Identifikator revidiranog izdanja	C an..6	N	
1225 Kod funkcije poruke	C an..3	R	<p>* 5 =Zamena                   9 =Original                   31 =Kopija                   27 =Nije prihvaćeno                   29 =Prihvaćeno bez dopuna</p> <p>Kod funkcije poruke je najvažniji element podataka u ovom segmentu. Primjenjuje se na sve podatke označene u poruci. Sledeće definicije se odnose na ograničene kodove:</p> <p>5 = Zamena - Ovaj kod ukazuje da je tekuća Prijemnica zamena usled greške napravljene u prethodnoj poruci. Prethodna poruka treba da bude identifikovana u RFF grupi segmenata 1.</p> <p>9 = Original - Prenos originala (prvobitne) Prijemnice.</p> <p>27 = Nije prihvaćeno - Poruka s informacijom da referentna poruka nije prihvaćena od strane primaoca. Broj prethodne poruke specifikovan je u RFF segmentu.</p> <p>29 = Prihvaćeno bez dopuna - Referentna pouka je u potpunosti prihvaćena. Broj prethodne poruke specificiran je u RFF segmentu.</p> <p>31 = Kopija - Kopija Prijemnice za treću stranu informacije radi.</p>
4343 Kod vrste odgovora	C an..3	N	
<b>Komentar:</b> Ovaj segment se koristi za indikaciju vrste i funkcije poruke i za prenos identifikacionog broja. Sve reference koje ne predstavljaju broj dokumenta poruke DE 1004 treba staviti u RFF segment.			
<b>Primer:</b> BGM+632+REC5488+9'			

**5. Izgled segmenata**

Broj segmenta: 3

<b>DTM</b>	- M	10 - Datume/vreme/period			
Funkcija:					
Za specifikaciju datuma i/ili vremena ili perioda.					
		EDIFACT	EAN	*	Opis
C507 DATUM/VREME/PERIOD	M	<b>M</b>			
2005 Kvalifikator koda funkcije datuma ili vremena ili perioda	M an..3	<b>M</b>	*		<p>35 =Datum/vreme isporuke, stvarno        50 =Datum/vreme prijema robe        137 =Datum/vreme dokumenta/poruke        200 =Datum/vreme podizanja robe        369 =Datum ili vreme rukovanja, procenjeno        772 =Početni datum i/ili vreme rukovanja, stvarni        773 =Poslednji datum i/ili vreme rukovanja, procena        774 =Poslednji datum i/ili vreme rukovanja, stvarni        98E =Datum/vreme početka istovara (GS1 kod)</p> <p>35 = Datum/vreme isporuke, stvarno - Ovaj kod se koristi za indikaciju slučaja kada datum/vreme isporuku nije isto kao datum/vreme kada je roba i formalno primljena.</p> <p>200 = Datum/vreme podizanja robe - Ovaj kod se koristi za indikaciju datuma/vremena kada je robu navedenu u poruci kupac podigao.</p>
2380 Vrednost datuma ili vremena ili perioda	C an..35	<b>R</b>			
2379 Kod formata datuma ili vremena ili perioda	C an..3	<b>R</b>			<p>102 =CCYYMMDD        203 =CCYYMMDDHHMM        718 =CCYYMMDD-CCYYMMDD</p>
<b>Komentar:</b> Ovaj segment se koristi za specifikaciju datuma koji se odnose na celokupnu Prijemnicu. DE 2005: Identifikacija 'Datuma/vremena dokumenta/poruke' (vrednost koda 137) je obavezna u EANCOM poruci.					
<b>Primer:</b> DTM+137:20021111:102' DTM+50:200211051640:203' Roba je primljena 5. novembra 2002. u 16:40.					

**5. Izgled segmenata**

Broj segmenta: 4

	EDIFACT	EAN*	Description
<b>FTX</b> - C 99 - Slobodan tekst			
Funkcija: Ovaj segment se koristi da obezbedi informacije u slobodnom tekstu koje se odnose na kompletну poruku.			
4451 Kvalifikator koda predmeta teksta	M an..3	<b>M</b>	AAI = Opšte informacije DAR = Napomene u vezi oštećenja ZZZ = Zajednički definisano
4453 Kod funkcije slobodnog teksta	C an..3	<b>O</b> *	<u>1</u> = Tekst za kasniju upotrebu <u>3</u> = Tekst za neposrednu upotrebu
C107 REFERENCA TEKSTA	C	<b>D</b>	Reference za za slobodni tekst. Ovaj složeni element se koristi samo kad se trgovinski partneri usaglase da koriste međusobno definisane vrednosti kodova.
4441 Kod slobodnog teksta	M an..17	<b>M</b>	001 = ...slobodni tekst...
1131 Identifikacioni kod liste kodova	C an..17	<b>O</b>	
3055 Kod agencije odgovorne za listu kodova	C an..3	<b>D</b>	91 = Dodelio isporučilac ili njegov agent 92 = Dodelio kupac ili njegov agent
C108 SLOBODAN TEKST	C	<b>D</b>	Ovaj složeni element se koristi samo kada se ne može koristiti kodirani tekst.
4440 Slobodan tekst	Man..512	<b>M</b>	
4440 Slobodan tekst	C an..512	<b>O</b>	
4440 Slobodan tekst	C an..512	<b>O</b>	
4440 Slobodan tekst	C an..512	<b>O</b>	
4440 Slobodan tekst	C an..512	<b>O</b>	
3453 Kod naziva jezika	C an..3	<b>D</b>	ISO 639 dva alfa kod Ovaj element podataka se koristi samo kada se ne kodirani slobodni tekst može obezbediti u element podataka C108.
4447 Kod formata slobodnog teksta	C an..3	<b>N</b>	

## Komentar:

Ovaj segment se koristi da obezbedi informacije u slobodnom tekstu koje se odnose na kompletну poruku. Upotreba ovog segmenta u slobodnoj formi se ne preporučuje pošto može ukočiti automatski proces prenošenja poruke. Kodirane reference za slobodni tekst su raspoloživa funkcionalnost koja omogućava automatsko prenošenje poruka i smanjuje prekomerni prenos i postupak. Trgovinski partneri treba da međusobno definišu slobodan tekst koji se može koristiti radi pokrića pravnih i ostalih zahteva.

## Primer:

FTX+AAI+1+001::91'

**5. Izgled segmenata**

Broj segmenta: 5

<b>SG1</b>	- C	10 - RFF-DTM	
<b>RFF</b>	- M	1 - Referenca	
Funkcija:			
Za specifikaciju reference.			
	EDIFACT	EAN	*
C506 REFERENCA	M	<b>M</b>	
1153 Kvalifikator koda reference	M an..3	<b>M</b>	<p>AAK =Broj otpremnice koju dodeljuje izdavalac            AAU =Broj otpremnice koju dodeljuje izdavalac            ALO =Broj prijemnice            CR =Korisnikov referentni broj            ON =Broj narudžbine (kupac)            POR =Broj odgovora na narudžbenicu            PP =Broj izmenjene narudžbenice            VN =Broj narudžbine (isporučilac)</p> <p>Kod 'ALO' treba koristiti samo kada se koristi vrednost koda '5' u DE 1225 u okviru BGM segmenta.</p>
1154 Identifikator reference	C an..70	<b>R</b>	
1156 Identifikator reda u dokumentu	C an..6	<b>N</b>	
4000 Identifikator verzije reference	C an..35	<b>N</b>	
1060 Identifikator revidiranog izdanja	C an..6	<b>N</b>	
Komentar:			
Ovaj segment se koristi za specifikaciju reference koja se odnosi na celokupnu Prijemnicu.			
Primer:			
RFF+AAK:533662'			

**5. Izgled segmenata**

Broj segmenta: 6

<b>SG1</b>	- C	10 - RFF-DTM		
<b>DTM</b>	- C	1 - Datum/vreme/period		
Funkcija:				
Za specifikaciju datuma i/ili vremena ili perioda.				
	EDIFACT	EAN	*	Opis
C507 DATUM/VREME/PERIOD	M	<b>M</b>		
2005 Kvalifikator koda funkcije datuma ili vremena ili perioda	M an..3	<b>M</b>	*	171 =Datum/vreme reference
2380 Vrednost datuma ili vremena ili perioda	C an..35	<b>R</b>		
2379 Kod formata datuma ili vremena ili perioda	C an..3	<b>R</b>		102 =CCYYMMDD
Komentar:				
Ovaj segment se koristi za specifikaciju datuma koji se odnose na reference date u prethodnom RFF segmentu.				
Primer:				
DTM+171:20021025:102'				

**5. Izgled segmenata**

Broj segmenta: 7

<b>SG4</b>	- M	99 - NAD-SG5-SG6		.
<b>NAD</b>	- M	1 - Naziv i adresa		
Funkcija:				
Za specifikaciju naziva/adrese i odgovarajućih funkcija, bilo samo sa C082 i/ili nestrukturirano sa C058 ili strukturirano sa C080 do 3207.				
	EDIFACT	EAN	*	Opis
3035 Kvalifikator koda funkcije strane	M an..3	<b>M</b>		BY =Kupac DP =Primalac isporuke DEQ =Špediter SU =Isporučilac UC =Krajnji primalac
C082 DETALJI VEZANI ZA IDENTIFIKACIJU STRANE	C	<b>A</b>		
3039 Identifikator strane	M an..35	<b>M</b>		Za identifikaciju strane preporučuje se korišćenje GLN - Format n13.
1131 Identifikacioni kod liste kodova	C an..17	<b>N</b>		
3055 Kod agencije odgovorne za listu kodova	C an..3	<b>R</b>	*	<u>9</u> =GS1
C058 NAZIV I ADRESA	C	<b>N</b>		
3124 Opis naziva/imena i adrese	M an..35			
3124 Opis naziva/imena i adrese	C an..35			
3124 Opis naziva/imena i adrese	C an..35			
3124 Opis naziva/imena i adrese	C an..35			
3124 Opis naziva/imena i adrese	C an..35			
C080 NAZIV/IME STRANE	C	<b>D</b>		
3036 Naziv/ime strane	M an..35	<b>M</b>		Naziv/ime strane, jasnim tekstom.
3036 Naziv/ime strane	C an..35	<b>O</b>		
3036 Naziv/ime strane	C an..35	<b>O</b>		
3036 Naziv/ime strane	C an..35	<b>O</b>		
3036 Naziv/ime strane	C an..35	<b>O</b>		
3045 Kod formata naziva/imena strane	C an..3	<b>O</b>		
C059 ULICA	C	<b>D</b>		
3042 Identifikator ulice i broja ili poštanskog pretinca	M an..35	<b>M</b>		Ime zgrade/broja i imena ulice i/ili poštanskog faha.
3042 Identifikator ulice i broja ili poštanskog pretinca	C an..35	<b>O</b>		
3042 Identifikator ulice i broja ili poštanskog pretinca	C an..35	<b>O</b>		
3042 Identifikator ulice i broja ili poštanskog pretinca	C an..35	<b>O</b>		
3164 Naziv grada	C an..35	<b>D</b>		Grad, jasnim tekstom.
C819 DETALJI VEZANI ZA PODENTITET ZEMLJE	C	<b>D</b>		
3229 Kod naziva podentiteta zemlje	C an..9	<b>O</b>		
1131 Identifikacioni kod liste kodova	C an..17	<b>O</b>		

**5. Izgled segmenata**

3055 Kod agencije odgovorne za listu kodova	C an..3	O	
3228 Naziv podentiteta zemlje	C an..70	O	Zemlja/država jasnim tekstom.
3251 Identifikacioni kod pošte	C an..17	D	Poštanski broj
3207 Kod naziva države	C an..3	D	ISO 3166 kod sa 2-alfa

**Komentar:**

Ovaj segment se koristi za identifikaciju poslovnih partnera u Prijemnici. Identifikacija pošiljaoca i primaoca roba je obavezna u Prijemnici.

**Primer:**

NAD+BY+5412345000013::9'  
NAD+SU+5412345000020::9'

**Dopunske napomene:**

Sledeći složeni i elementi podataka se koriste samo kada se ne mogu koristi kodirano ime i adresa. Radi se o sledećim složenim elementima:

C080 - C059 - 3164 - C819 - 3251 - 3207

**5. Izgled segmenata**

Broj segmenta: 8

<b>SG4</b>	- M	99 - NAD-SG5-SG6		
<b>SG5</b>	- C	10 - RFF		
<b>RFF</b>	- M	1 - Referenca		
Funkcija:				
Za specifikaciju reference.				
	EDIFACT	EAN	*	Opis
C506 REFERENCA	M	<b>M</b>		
1153 Kvalifikator koda reference	M an..3	<b>M</b>	*	YC1 = Dodatna identifikacija partnera (GS1 kod) FC = Fiskalni broj GN = Referentni broj vlade (državnog organa) VA = Broj registracije PDV
1154 Identifikator reference	C an..70	<b>R</b>		
1156 Identifikator reda u dokumentu	C an..6	<b>N</b>		
4000 Identifikator verzije reference	C an..35	<b>N</b>		
1060 Identifikator revidiranog izdanja	C an..6	<b>N</b>		
Komentar:				
Ovaj segment se koristi za specifikaciju referenci koje se odnose na partnera identifikovanog u prethodnom NAD segmentu.				
Primer:				
RFF+VA:AF48776'				

**5. Izgled segmenata**

Broj segmenta: 9

<b>SG4</b>	- M	99 - NAD-SG5-SG6	.
<b>SG6</b>	- C	10 - CTA-COM	
<b>CTA</b>	- M	1 - Informacija o kontaktu	

Funkcija:

Za identifikaciju lica ili odeljenja sa kojima komunikacija treba da se uspostavi.

	EDIFACT	EAN	*	Opis
3139 Kod funkcije kontakta	C an..3	R		GR =Kontakt za prijem robe
C056 DETALJI O ODELJENJU ILI ZAPOSLENOM	C	O		
3413 Kod naziva odeljenja ili zaposlenog	C an..17	O		
3412 Naziv odeljenja ili zaposlenog	C an..35	O		

Komentar:

Ovaj segment se koristi za identifikaciju lica i/ili odeljenja u okviru strane specifikovane u NAD segmentu.  
Globalni lokacijski broj - GLN - Format n13 - posebno je pogodan za ovu namenu.

Primer:

CTA+GR+:C SANCHEZ'

**5. Izgled segmenata**

Broj segmenta: 10

<b>SG4</b>	- M	99 - NAD-SG5-SG6	
<b>SG6</b>	- C	10 - CTA-COM	
<b>COM</b>	- C	5 - Kontakt za komunikaciju	
Funkcija:			
Za identifikaciju komunikacionog broja odeljenja ili osobe sa kojima komunikacija treba da se uspostavi.			
	EDIFACT	EAN *	Opis
C076 KOMUNIKACIONI KONTAKT	M	<b>M</b>	
3148 Identifikator adrese za komunikaciju	M an..512	<b>M</b>	
3155 Kvalifikator koda adrese za komunikaciju	M an..3	<b>M</b>	EI = <a href="#">EDI – elektronska razmena podataka</a> EM = <a href="#">Elektronska pošta</a> FX = <a href="#">Faks</a> TE = <a href="#">Telefon</a> TL = <a href="#">Teleks</a> XF = <a href="#">X.400</a>
Komentar:			
Ovaj segment identificuje komunikacioni broj, vrstu komunikacije, za osobu i/ili odeljenje identifikovano u prethodnom CTA segmentu.			
Primer:			
COM+00445885521:TE'			

**5. Izgled segmenata**

Broj segmenta: 11

<b>SG10</b>	- C	10 - TDT		
<b>TDT</b>	- M	1 - Detalji u vezi prevoza		
<b>Funkcija:</b>				
Za specifikaciju detalja u vezi prevoza kao što su vrsta prevoza, prevozno sredstvo, referentni broj vozila i identifikacija prevoznog sredstva.				
Ovaj segment može biti povezan s TPL segmentom.				
		EDIFACT	EAN	*
8051 Kvalifikator koda faze prevoza	M an..3	<b>M</b>		20 = <a href="#">Glavni prevoz</a>
8028 Identifikator vožnje prevoznog sredstva	C an..17	<b>O</b>		Referentni broj vezan za prevoz.
C220 VID PREVOZA	C	<b>A</b>		
8067 Kod naziva vida prevoza	C an..3	<b>R</b>		10 = <a href="#">Brodske prevoze</a> 20 = <a href="#">Železnički prevoz</a> 30 = <a href="#">Drumske prevoze</a> 40 = <a href="#">Vazdušni transport</a> 60 = <a href="#">Multimodalni prevoz</a>
8066 Naziv vida prevoza	C an..17	<b>N</b>		
C228 TRANSPORTNO SREDSTVO	C	<b>O</b>		
8179 Kod opisa prevoznog sredstva	C an..8	<b>D</b>		23 = <a href="#">Železnički vagon za prevoz rasutog tereta</a> 25 = <a href="#">Ekspres vagon</a> 31 = <a href="#">Kamion</a>
8178 Opis transportnog sredstva	C an..17	<b>D</b>		
C040 PREVOZNIK	C	<b>O</b>		
3127 Identifikator prevoznika	C an..17	<b>A</b>		Globalni lokacijski broj - GLN - Format n13
1131 Identifikacioni kod liste kodova	C an..17	<b>O</b>		
3055 Kod agencije odgovorne za listu kodova	C an..3	<b>D</b>		<u>9</u> = <a href="#">GS1</a>
3128 Naziv prevoznika	C an..35	<b>O</b>		
8101 Kod indikatora pravca prevoza	C an..3	<b>O</b>		BS = <a href="#">Od kupca do dobavljača</a> SB = <a href="#">Od dobavljača do kupca</a>
C401 DETALJI U VEZI SA PREKOMERNIM TOVAROM	C	<b>N</b>		
8457 Kod razloga za prevoz prekomernog tovara	M an..3			
8459 Kod odgovornosti za prevoz prekomernog tovara	M an..3			
7130 Identifikator ovlašćenja kupca za prevoz	C an..17			
C222 IDENTIFIKACIJA TRANSPORTA	C	<b>O</b>		
8213 Identifikator identifikacionog naziva prevoznog sredstva	C an..9	<b>O</b>		
1131 Identifikacioni kod liste kodova	C an..17	<b>O</b>		
3055 Kod agencije odgovorne za listu kodova	C an..3	<b>D</b>		DE 3055 mora se koristiti ukoliko se koristi DE 8213.
8212 Identifikacioni naziv prevoznog sredstva	C an..35	<b>R</b>		Registarski broj vozila/Broj aviona

**5. Izgled segmenata**

<u>8453</u> Kod zemlje u vlasništvu prevoznog sredstva	C an..3	O	ISO 3166 2-alfa kod
<u>8281</u> Indikator kod vlasništva nad prevoznim sredstvom	C an..3	N	

Komentar:

Ovaj segment se koristi da specificira detalje u vezi prevoza, u Prijemnici, koji se koristi pri isporuci robe.

Primer:

TDT+20++30+31'

Dodatna objašnjenja:

Elementi podataka 8179 i 8178 se koriste samo u slučaju kada vrsta prevoza mora da bude identifikovana, tj. kada je generički opis nepogodan, na primer, drumski prevoz.

**5. Izgled segmenata**

Broj segmenta: 12

<b>SG11</b>	- C	9999 - EQD-SG13		
<b>EQD</b>	- M	1 - Detalji u vezi sa opremom		
Funkcija:				
Za identifikaciju jedinice opreme.				
	EDIFACT	EAN	*	Opis
8053 Kvalifikator koda vrste opreme	M an..3	<b>M</b>		CN =Kontejner TE =Prikolica
C237 IDENTIFIKACIJA OPREME	C	<b>O</b>		
8260 Identifikator opreme	C an..17	<b>A</b>		
1131 Identifikacioni kod liste kodova	C an..17	<b>O</b>		
3055 Kod agencije odgovorne za listu kodova	C an..3	<b>D</b>		87 =Dodelio prevoznik Ovaj element podataka se mora koristi ako se koristi DE 8260.
3207 Kod naziva države	C an..3	<b>O</b>		
C224 VELIČINA I VRSTA OPREME	C	<b>O</b>		
8155 Kod opisa veličine i vrste opreme	C an..10	<b>O</b>		
1131 Identifikacioni kod liste kodova	C an..17	<b>O</b>		
3055 Kod agencije odgovorne za listu kodova	C an..3	<b>D</b>		Ovaj element podataka mora se koristi ako se UN/EDIFACT kod ne koristi u DE 8155.
8154 Opis veličine i vrste opreme	C an..35	<b>O</b>		
8077 Kod isporučioca opreme	C an..3	<b>O</b>		
8249 Kod statusa opreme	C an..3	<b>O</b>		
8169 Kod oznake puno ili prazno	C an..3	<b>O</b>		
Komentar:				
Ovaj segment se koristi da pruži informaciju o opremi koja se koristila prilikom otpreme naručenog proizvoda.				
Primer:				
EQD+TE+93219::87'				

**5. Izgled segmenata**

Broj segmenta: 13

<b>SG11</b>	- C	9999 - EQD-SG13		
<b>SG13</b>	- C	25 - SEL-CDI		
<b>SEL</b>	- M	1 - Broj plombe		
<b>Funkcija:</b>				
Za specifikaciju broja plombe ili opsega brojeva plombe.				
	EDIFACT	EAN	*	Opis
9308 Identifikator plombe	C an..35	R		
C215 IZDAVALAC PLOMBE	C	R		
9303 Kod strane odgovorne za plombu	C an..3	R		CA =Prevoznik CU =Carinske vlasti
1131 Identifikacioni kod liste kodova	C an..17	O		
3055 Kod agencije odgovorne za listu kodova	C an..3	D		9 =GS1 Ovaj element podataka se mora koristi ako se UN/EDIFACT kod ne koristi u DE 9303.
9302 Naziv strane odgovorne za plombu	C an..35	O		
4517 Kod stanja plombe	C an..3	N		
C208 OPSEG IDENTIFIKACIONOG BROJA	C	N		
7402 Identifikator objekta	M an..35			
7402 Identifikator objekta	C an..35			
<b>Komentar:</b>				
Ovaj segment se koristi za specifikaciju broja plombe koji je prikačen na opremu identifikovanu u EQD segmentu.				
<b>Primer:</b>				
SEL+2167+CU'				

**5. Izgled segmenata**

Broj segmenta: 14

<b>SG11</b>	- C	9999 - EQD-SG13		
<b>SG13</b>	- C	25 - SEL-CDI		
<b>CDI</b>	- M	10 - Fizičko ili logičko stanje		
Funkcija:				
Za opis fizičkog ili logičkog stanja.				
	EDIFACT	EAN	*	Opis
7001 Kvalifikator koda vrste fizičkog ili logičkog stanja	M an..3	<b>M</b>	*	1 =Pri prijemu
C564 INFORMACIJA O FIZIČKOM ILI LOGIČKOM STANJU	M	<b>M</b>		
7007 Kod opisa fizičkog ili logičkog stanja	C an..3	<b>R</b>		4 =Oštećeno
1131 Identifikacioni kod liste kodova	C an..17	<b>O</b>		
3055 Kod agencije odgovorne za listu kodova	C an..3	<b>D</b>		9 =GS1 Ovaj element podataka se mora koristi ako se UN/EDIFACT kod ne koristi u DE 7007.
7006 Opis fizičkog ili logičkog stanja	C an..70	<b>O</b>		
Komentar:				
Ovaj segment se koristi da specificira fizičko stanje broja plombe.				
Primer:				
CDI+1+4'				

**5. Izgled segmenata**

Broj segmenta: 15

<b>SG16</b>	- C	9999 - CPS-SG17-SG22		
<b>CPS</b>	- M	1 - Redosled pakovanja pošiljke		
Funkcija:				
Za identifikaciju redosleda fizičkog pakovanja pošiljci i, opcionalno, za identifikaciju hijerarhijske veze između slojeva pakovanja.				
	EDIFACT	EAN	*	Opis
7164 Identifikator nivoa hijerarhijske strukture	M an..35	<b>M</b>		Preporučuje se sekvenčno numerisanje. Kada različiti hijerarhijski nivoi u pošiljci unutar Prijemnice nisu identifikovani, preporučuje se primena podrazumevane vrednosti 1.
7166 Identifikator višeg nivoa hijerarhijske strukture	C an..35	<b>A</b>		
7075 Kod nivoa pakovanja	C an..3	<b>N</b>		
Komentar: Ovaj segment se koristi za pružanje detaljnog opisa pakovanja robe.				
Primer: CPS+1'				

**5. Izgled segmenata**

Broj segmenta: 16

<b>SG16</b>	- C	9999 - CPS-SG17-SG22		
<b>SG17</b>	- C	9999 - PAC-QVR-SG18		
<b>PAC</b>	- M	1 - Pakovanje		
Funkcija:				
Za opis broja i vrste pakovanja/fizičke jedinice.				
	EDIFACT	EAN	*	Opis
7224 Količina paketa	C n..8	<b>D</b>		Kada se radi o scenariju "neslaganja u prijemnici" ovaj element podataka treba koristiti u slučaju kada mora da se prijave razlike u količini na nivou pakovanja i da nosi broj stvarno primljenih paketa. U scenariju "potvrda primljene robe", ovaj elemenat podataka može sadržati broj primljenih paketa.
C531 DETALJI O PAKOVANJU	C	<b>C</b>		
7075 Kod nivoa pakovanja	C an..3			
7233 Kod opisa vezano za ambalažu	C an..3	<b>O</b>		50 =Pakovanje nosi EAN-13 ili EAN-8 bar kod 51 =Pakovanje nosi ITF-14 bar kod 52 =Pakovanje nosi UCC ili EAN-128 bar kod
7073 Kod uslova i stanja pakovanja	C an..3	<b>O</b>		1 =Troškove pakovanja plaća dobavljač 2 =Troškove pakovanja plaća primalac 3 =Troškovi pakovanja nisu naplaćeni (povratna ambalaža)
C202 VRSTA PAKOVANJA	C	<b>O</b>		
7065 Kod opisa vrste pakovanja	C an..17	<b>A</b>		09 =Povratna paleta (GS1 kod) 201 =Paleta ISO 1 - 1/1 EURO Paleta (GS1 kod) PK =Pakovanje SL =Čvrsta podloška
1131 Identifikacioni kod liste kodova	C an..17	<b>O</b>		
3055 Kod agencije odgovorne za listu kodova	C an..3	<b>D</b>		9 =GS1
7064 Vrsta pakovanja	C an..35	<b>O</b>		
C402 IDENTIFIKACIJA VRSTE PAKOVANJA	C	<b>N</b>		
7077 Kod formata opisa	M an..3			
7064 Vrsta pakovanja	M an..35			
7143 Identifikacioni kod vrste jedinice	C an..3			
7064 Vrsta pakovanja	C an..35			
7143 Identifikacioni kod vrste jedinice	C an..3			
C532 DETALJI O POV RATNOJ AMBALAŽI	C	<b>D</b>		Složeni element C532 se jedino koristi kada je pakovanje opisano kao povratno. Ovaj složeni element identificuje ko je odgovoran za plaćanje vraćanja.
8395 Kod odgovornosti za plaćanje prevoza povratne ambalaže	C an..3	<b>O</b>		1 =Plaća kupac 2 =Besplatno 3 =Plaća dobavljač
8393 Kod sadržaja tovara povratne ambalaže	C an..3	<b>N</b>		

### **5. Izgled segmenata**

Komentar:

Ovaj segment se koristi za identifikaciju ukupnog broja pakovanja i vrste pakovanja za hijerarhijski nivo identifikovan u CPS segmentu.

Za detalje o korišćenju PAC segmenta, pogledajte sekciju 'Struktura poruke Prijemnica' u Uvodu .

Primer:

PAC+10++201::9'

**5. Izgled segmenata**

Broj segmenta: 17

<b>SG16</b>	- C	9999 - CPS-SG17-SG22		
<b>SG17</b>	- C	9999 - PAC-QVR-SG18		
<b>QVR</b>	- C	1 - Neslaganja količine		
Funkcija:				
Za specifikaciju detalja u vezi jedinice koji se odnose na neslaganja količine.				
	EDIFACT	EAN	*	Opis
C279 INFORMACIJA O RAZLICI U KOLIČINI	C	R		
6064 Vrednost razlike u količini	M n..15	M		Ovde se specifikuje stvarni iznos neslaganja.
6063 Kvalifikator koda vrste količine	C an..3	R		124 = <a href="#">Oštećena roba</a>
4221 Identifikacioni kod prirode neslaganja	C an..3	O		
C960 RAZLOG ZA PROMENU	C	O		
4295 Kod opisa razloga promene	C an..3	O		AUE = <a href="#">Nepoznati kod artikla (GS1 kod)</a> BN = <a href="#">Nečitak bar kod (GS1 kod)</a> PC = <a href="#">Razlika u pakovanju</a>
1131 Identifikacioni kod liste kodova	C an..17	O		
3055 Kod agencije odgovorne za listu kodova	C an..3	D		9 = <a href="#">GS1</a>
4294 Opis razloga promene	C an..35	O		
Komentar:				
Ovaj segment se koristi da označi neslaganja u količini koja se odnose na tekuće identifikovano pakovanje.				
Za negativne vrednosti (na primer, neprihvatljiva oštećena roba) neslaganje mora biti izraženo kao negativno.				
Primer:				
QVR+-40:124++BN::9'				

**5. Izgled segmenata**

Broj segmenta: 18

<b>SG16</b>	- C	9999 - CPS-SG17-SG22
<b>SG17</b>	- C	9999 - PAC-QVR-SG18
<b>SG18</b>	- C	999 - PCI-SG20
<b>PCI</b>	- M	1 - Identifikacija pakovanja

Funkcija:

Za specifikaciju oznaka i etikete na pojedinačnim pakovanjima ili fizičkim jedinicama.

	EDIFACT	EAN	*	Opis
4233 Kod instrukcija za označavanje	C an..3	R		17 =Instrukcije isporučioča 33E =Označeno serijskim kodom kontejnera za otpremu (GS1 kod)
C210 OZNAČAVANJE I ETIKETIRANJE	C	O		
7102 Opis transportnih oznaka	M an..35	M		
7102 Opis transportnih oznaka	C an..35	O		
7102 Opis transportnih oznaka	C an..35	O		
7102 Opis transportnih oznaka	C an..35	O		
7102 Opis transportnih oznaka	C an..35	O		
7102 Opis transportnih oznaka	C an..35	O		
7102 Opis transportnih oznaka	C an..35	O		
7102 Opis transportnih oznaka	C an..35	O		
7102 Opis transportnih oznaka	C an..35	O		
8275 Indikator kod sadržaja kontejnera ili paketa	C an..3	N		
C827 VRSTA OZNAČAVANJA	C	N		
7511 Kod vrste označavanja	M an..3			
1131 Identifikacioni kod liste kodova	C an..17			
3055 Kod agencije odgovorne za listu kodova	C an..3			

Komentar:

Ovaj segment se koristi da pruži relevantne informacije o označavanju i etiketama vezano za jedinicu pakovanja identifikovanu u PAC segmentu.

Segment se može koristiti za pružanje informacija o etiketi na otpremljenom kontejneru koja nije poznata primaocu robe.

Primer:

PCI+17+CONTAINER ABN54421'

**5. Izgled segmenata**

Broj segmenta: 19

<b>SG16</b>	- C	9999 - CPS-SG17-SG22
<b>SG17</b>	- C	9999 - PAC-QVR-SG18
<b>SG18</b>	- C	999 - PCI-SG20
<b>SG20</b>	- C	999 - GIN
<b>GIN</b>	- M	1 - Identifikacioni broj robe

Funkcija:

Za pružanje specifičnih identifikacionih brojeva, ili pojedinačnih, ili kao opseg brojeva.

	EDIFACT	EAN*	Opis
7405 Kod za kvalifikaciju identifikacije objekta	M an..3	<b>M</b>	BJ = Serijski kod kontejnera za otpremu
C208 OPSEG IDENTIFIKACIONOG BROJA	M	<b>M</b>	
7402 Identifikator objekta	M an..35	<b>M</b>	
7402 Identifikator objekta	C an..35	<b>O</b>	
C208 OPSEG IDENTIFIKACIONOG BROJA	C	<b>O</b>	
7402 Identifikator objekta	M an..35	<b>M</b>	
7402 Identifikator objekta	C an..35	<b>O</b>	
C208 OPSEG IDENTIFIKACIONOG BROJA	C	<b>O</b>	
7402 Identifikator objekta	M an..35	<b>M</b>	
7402 Identifikator objekta	C an..35	<b>O</b>	
C208 OPSEG IDENTIFIKACIONOG BROJA	C	<b>O</b>	
7402 Identifikator objekta	M an..35	<b>M</b>	
7402 Identifikator objekta	C an..35	<b>O</b>	
C208 OPSEG IDENTIFIKACIONOG BROJA	C	<b>O</b>	
7402 Identifikator objekta	M an..35	<b>M</b>	
7402 Identifikator objekta	C an..35	<b>O</b>	

Komentar:

Ovaj segment se koristi da daje identifikacione brojeve za jedinice pakovanja identifikovane u PAC segmentu.  
DE C208: Ako je data sekvencijalna serija identifikacionih brojeva (na primer. 1 do 10 zaključno), potrebno je samo jedno ponavljanje složenog elementa C208 s prvim ponavljanjem 7402 u kome se specifikuje numerički manji identifikacioni broj (na primer, 1) i drugo ponavljanje većeg identifikacionog broja (npr, 10). Ukoliko identifikacioni brojevi nisu sekvencijalni i deo serije (na primer, 1, 3, i 10) tada se moraju koristiti posebni C208 i DE 7402 za svaki identifikacioni broj.

U EANCOM-u preporuka je da se koristi serijski kod kontejnera za otpremu (SSCC) kao jedinstvena identifikacija pojedinačnog transportnog pakovanja.

Primer:

GIN+BJ+354123450000000014'

**5. Izgled segmenata**

Broj segmenta: 20

<b>SG16</b>	- C	9999 - CPS-SG17-SG22		
<b>SG22</b>	- C	9999 - LIN-PIA-QTY-QVR-DTM-SG28-SG29		
<b>LIN</b>	- M	1 - Stavka		
Funkcija:				
Za identifikaciju stavke i konfiguracije.				
	EDIFACT	EAN	*	Opis
1082 Identifikator stavke	C an..6	R		U aplikaciji generisani broj stavke u aplikaciji u okviru prijemnice.
1229 Kod opisa zahtevanih/naloženih aktivnosti	C an..3	N		
C212 IDENTIFIKACIJA BROJA JEDINICE	C	D		Ovaj složeni element se samo koristi za identifikaciju EAN/UPC kodova. Ukoliko se koriste druge strukture brojeva, na primer, HIBC, neće se koristiti ovaj složeni element već će kod detaljnije biti prikazan u PIA segmentu.
7140 Identifikator jedinice (artikla)	C an..35	R		Format n..14 GTIN - ovo je broj artikla koji je primljen.
7143 Identifikacioni kod vrste jedinice	C an..3	R	*	SRV =GS1 globalni broj trgovinske jedinice
1131 Identifikacioni kod liste kodova	C an..17	N		
3055 Kod agencije odgovorne za listu kodova	C an..3	N		
C829 INFORMACIJA O PODSTAVCI	C	D		
5495 Kod indikatora podstavke	C an..3	R	*	1 =Informacija o podstavci
1082 Identifikator stavke	C an..6	R		
1222 Broj nivoa konfiguracije	C n..2	N		
7083 Kod operacije u konfiguraciji	C an..3	N		

Komentar:

Ovaj segment se koristi za identifikaciju primljenog proizvoda.

Ukoliko je globalni broj trgovinske jedinice (GTIN) raspoloživ, obavezno je NJEGOVO korišćenje u LIN segmentu. Ako je proizvod isporučen a nije prihvaćen, on mora biti identifikovan korišćenjem posebne stavke. U ovim slučajevima primljene i prihvaćene količine su nula. Takvi proizvodi mogu da uključuju nepoznate proizvode ili proizvode koji nisu naručeni, premašene isporuke, oštećenu robu, neprihvatljive varijante proizvoda ili brojeve partije, različitu veličinu pakovanja itd. Razlozi za preduzete aktivnosti detaljnije su dati u QTY-QVR-DTM segmentima.

Primer:

LIN+1++5412345123453:SRV'

Dodatna objašnjenja:

C829 se koristi samo kada se zahteva podstavka.

ZA KOMPLETAN OPIS KORIŠĆENJA PODSTAVKE POGLEDAJTE DEO I, SEKCIJA 4.10.

**5. Izgled segmenata**

Broj segmenta: 21

<b>SG16</b>	- C	9999 - CPS-SG17-SG22		
<b>SG22</b>	- C	9999 - LIN-PIA-QTY-QVR-DTM-SG28-SG29		
<b>PIA</b>	- C	10 - Dodatna identifikacija proizvoda		
Funkcija:				
Za dodatnu identifikaciju proizvoda i zamenjenih identifikacionih kodova jedinice.				
	EDIFACT	EAN	*	Opis
4347 Kvalifikator koda identifikatora proizvoda	M an..3	<b>M</b>	*	<p>1 =<b>Dodatna identifikacija</b>        5 =<b>Identifikacija proizvoda</b></p> <p>Funkcija identifikacije proizvoda, ima sledeće ograničene funkcije kodova.</p> <p>1 = Dodatna identifikacija - Omogućava dodatni identitet za primarni GTIN identifikovan u LIN segmentu. Dodatni kod se može sastojati od: dodatne identifikacije koja daje više dopunskih informacija uz GTIN naveden u LIN segmentu, na primer, broj partije, broj promotivne varijante itd.</p> <p>Alternativna identifikacija koja se može koristiti umesto glavnog GTIN navedenog u LIN segmentu, na primer, kupčev broj artikla, HIBC kod itd.</p> <p>5 - Identifikacija proizvoda - Omogućava kod primarne identifikacije proizvoda kada GTIN nije naveden u LIN segmentu.</p>
C212 IDENTIFIKACIONI BROJ ARTIKLA	M	<b>M</b>		
7140 Identifikator jedinice (artikla)	C an..35	<b>R</b>		
7143 Identifikacioni kod vrste jedinice	C an..3	<b>R</b>		<p>AC =<b>HIBC (Bar kod za sektor zdravstva)</b>        IB =<b>ISBN (Međunarodni standardni broj knjige)</b>        IN =<b>Kupčev broj artikla</b>        PV =<b>Broj promotivne varijante</b>        SA =<b>Dobavljačev broj artikla</b>        SRV =<b>GS1 globalni broj trgovinske jedinice</b></p>
1131 Identifikacioni kod liste kodova	C an..17	<b>O</b>		
3055 Kod agencije odgovorne za listu kodova	C an..3	<b>D</b>		<p>9 =<b>GS1</b>        91 =<b>Dodelio isporučilac ili njegov agent</b>        92 =<b>Dodelio kupac ili njegov agent</b></p>
C212 IDENTIFIKACIONI BROJ ARTIKLA	C	<b>O</b>		
7140 Identifikator jedinice (artikla)	C an..35	<b>R</b>		
7143 Identifikacioni kod vrste jedinice	C an..3	<b>R</b>		

**5. Izgled segmenata**

1131 Identifikacioni kod liste kodova	C an..17	O		
3055 Kod agencije odgovorne za listu kodova	C an..3	D		
C212 IDENTIFIKACIJA BROJA JEDINICE	C	O		
7140 Identifikator jedinice (artikla)	C an..35	R		
7143 Identifikacioni kod vrste jedinice	C an..3	R		
1131 Identifikacioni kod liste kodova	C an..17	O		
3055 Kod agencije odgovorne za listu kodova	C an..3	D		
C212 IDENTIFIKACIJA BROJA JEDINICE	C	O		
7140 Identifikator jedinice (artikla)	C an..35	R		
7143 Identifikacioni kod vrste jedinice	C an..3	R		
1131 Identifikacioni kod liste kodova	C an..17	O		
3055 Kod agencije odgovorne za listu kodova	C an..3	D		
C212 IDENTIFIKACIJA BROJA JEDINICE	C	O		
7140 Identifikator jedinice (artikla)	C an..35	R		
7143 Identifikacioni kod vrste jedinice	C an..3	R		
1131 Identifikacioni kod liste kodova	C an..17	O		
3055 Kod agencije odgovorne za listu kodova	C an..3	D		

Komentar:

Ovaj segment se koristi da specificira dodatne kodove proizvoda za tekuću stavku.

Primeri:

PIA+1+AB5124:IN'

U ovom primeru PIA segment se koristi da pruži dodatnu identifikaciju uz GTIN naveden u LIN segmentu. GTIN 5412345123453 dat u LIN segmentu odnosi se na interni kupčev broj jedinice AB5124.

PIA+5+2209953C001L:AC'

Ovaj primer prikazuje HIBC kod 2209953C001L koji služi kao primarni kod proizvoda pošto GTIN nije dat u LIN segmentu.

**5. Izgled segmenata**

Broj segmenta: 22

<b>SG16</b>	- C	9999 - CPS-SG17-SG22		
<b>SG22</b>	- C	9999 - LIN-PIA-QTY-QVR-DTM-SG28-SG29		
<b>QTY</b>	- C	10 - Količina		
Funkcija:				
Za specifikaciju relevantne količine.				
	EDIFACT	EAN	*	Opis
C186 DETALJI O KOLIČINI	M	M		
6063 Kvalifikator koda vrste količine	M an..3	M	*	12 =Otpremljena količina 21 =Naručena količina 46 =Isporučena količina 48 =Primljena količina 59 =Broj potrošačkih jedinica u trgovačkoj jedinici 66 =Zadužena količina 192 =Količina besplatnih proizvoda 194 =Primljeno i prihvaćeno
6060 Količina	M an..35	M		
6411 Kod merne jedinice	C an..3	D		KGM =Kilogram Ovaj element podataka se koristi samo ako je tekući proizvod promenljive količine.
Komentar:				
Ovaj segment se koristi da ukaže na količine koje se odnose na tekuću stavku.				
Primer:				
QTY+194:150'				

**5. Izgled segmenata**

Broj segmenta: 23

<b>SG16</b>	- C	9999 - CPS-SG17-SG22	
<b>SG22</b>	- C	9999 - LIN-PIA-QTY-QVR-DTM-SG28-SG29	
<b>QVR</b>	- C	10 - Neslaganje količine	
Funkcija:			
Za specifikaciju detalja u vezi jedinice koji se odnose na neslaganje količine.			
	EDIFACT	EAN*	Opis
C279 INFORMACIJA O RAZLICI U KOLIČINI	C	R	
6064 Vrednost razlike u količini	M n..15	M	Ovde se specifikuje stvarni iznos neslaganja.
6063 Kvalifikator koda vrste količine	C an..3	R	<p>12 =Opremljena količina      21 =Naručena količina      46 =Isporučena količina      195 =Primljeno, nije prihvaćeno, biće vraćeno      196 =Primljeno, nije prihvaćeno, biće uništeno</p>
4221 Identifikacioni kod prirode neslaganja	C an..3	O	<p>AC =Prekomerni tovar      AE =Isporučeno bez prethodne najave      AF =Isporučena roba je oštećena      AG =Zakasnela isporuka      BP =Sledi isporuka dela zaostale pošiljke      CP =Delimična isporuka – smatra se kompletnom, nema zaostale isporuke u odnosu na narudžbinu</p>
C960 RAZLOG PROMENE	C	O	
4295 Kod opisa razloga promene	C an..3	R	<p>AT =Proizvod nije poručen      AUE =Nepoznati kod artikla (GS1 kod)      BB =Tehnički nedostatak prevoznog sredstva      BC =Tehnički nedostatak opreme      BE =Tehnički nedostatak robe      BN =Nečitak bar kod (GS1 kod)      DME =Oštećenje (GS1 kod)      IS =Artikal predstavlja zamenu u odnosu na prvobitnu narudžbinu (GS1 kod)      PC =Razlika u pakovanju      PE =Minimalni/maksimalni rok/datum trajnosti proizvoda nije prihvatljiv (GS1 kod)      X32 =Temperatura prilikom prijema izvan dogovorenog raspona (GS1 kod)      X33 =Isporučeno ali bez obaveštenja (GS1 kod)      X34 =Nedostaje (GS1 kod)      X36 =Datum najkraćeg trajanja izvan hronološkog reda (GS1 kod)</p>
1131 Identifikacioni kod liste kodova	C an..17	O	
3055 Kod agencije odgovorne za listu kodova	C an..3	D	
4294 Opis razloga promene	C an..35	O	
Komentar:			
Ovaj segment se koristi da ukaže na neslaganja između onoga šta je primljeno ili prihvaćeno i onoga što je naručeno/otpremljeno.			
Ako je primljena i/ili prihvaćena količina manja od očekivane količine primaoca (na primer, oštećena roba nije prihvaćena), vrednost DE 6064 mora biti izražena kao negativna u QVR segmentu.			
Ako je primljena i/ili prihvaćena količina veća od očekivane količine primaoca (naprimer, prekomerni tovar), vrednost DE 6064 mora biti izražena kao pozitivna u QVR segmentu.			
Primer:			
QVR+40:195+AC'			
40 jedinica u stavci je primljeno ali nije prihvaćeno, pošto su bile prekobrojne. Ove prekobrojne jedinice će biti			

**5. Izgled segmenata**

---

vraćene isporučiocu.

**5. Izgled segmenata**

Broj segmenta: 24

<b>SG16</b>	- C	9999 - CPS-SG17-SG22	
<b>SG22</b>	- C	9999 - LIN-PIA-QTY-QVR-DTM-SG28-SG29	
<b>DTM</b>	- C	5 - Datum/vreme/period	
Funkcija:			
Za specifikaciju datuma i/ili vremena ili perioda.			
	EDIFACT	EAN	*
C507 DATUM/VREME/PERIOD	M	M	
2005 Kvalifikator koda funkcije datuma ili vremena ili perioda	M an..3	M	<p>61 =Obustaviti ukoliko nije isporučeno do tog datuma</p> <p>200 =Datum/vreme podizanja robe</p> <p>360 =Prodati do datuma</p> <p>'200, Datum/vreme podizanja robe' - može se koristiti za specifikaciju datuma prikupljanja robe za vraćanje i može se koristiti zajedno s QVR segmentom DE 6063 kvalifikatorom '195, Primljeno, nije prihvaćeno, biće vraćeno'.</p> <p>'61, Obustaviti ukoliko nije isporučeno do tog datuma' - može da se koristi u slučaju zaostale pošiljke i može se koristiti zajedno s QVR segmentom DE 4221 kod, BP = Sledi isporuka dela zaostale pošiljke.</p> <p>'360, Prodati do datuma' - može da se koristi za specifikaciju prodaje do datuma odbačenih proizvoda i može se koristiti zajedno s QVR segmentom DE 4295 kod PE = Minimalni/maksimalni rok/datum trajanja proizvoda nije prihvatljiv.</p>
2380 Vrednost datuma ili vremena ili perioda	C an..35	R	
2379 Kod formata datuma ili vremena ili perioda	C an..3	R	<p>102 =CCYYMMDD</p> <p>203 =CCYYMMDDHHMM</p> <p>718 =CCYYMMDD-CCYYMMDD</p>
Komentar:			
Ovaj segment se koristi da ukaže na datume koji se odnose na tekuću stavku.			
Primer:			
DTM+200:20021115:102'			

**5. Izgled segmenata**

Broj segmenta: 25

<b>SG16</b>	- C	9999 - CPS-SG17-SG22
<b>SG22</b>	- C	9999 - LIN-PIA-QTY-QVR-DTM-SG28-SG29
<b>SG28</b>	- C	10 - RFF-DTM
<b>RFF</b>	- M	1 - Referenca

Funkcija:

Za specifikaciju reference.

	EDIFACT	EAN	*	Opis
C506 REFERENCA	M	<b>M</b>		
1153 Kvalifikator koda reference	M an..3	<b>M</b>		AAC = Broj otpremnice (dodeljuje izdavalac) AAU = Broj otpremnice (dodeljuje prodavac) ALO = Broj prijemnice CR = Korisnikov referentni broj ON = Broj narudžbine (kupac) POR = Broj odgovora na narudžbenicu PP = Broj izmenjene narudžbenice VN = Broj narudžbine (isporučilac)
1154 Identifikator reference	C an..70	<b>R</b>		
1156 Identifikator reda u dokumentu	C an..6	<b>O</b>		
4000 Identifikator verzije reference	C an..35	<b>N</b>		
1060 Identifikator revidiranog izdanja	C an..6	<b>N</b>		

Komentar:

Ovaj segment se koristi da specificira reference pridružene tekućoj stavci.

Primer:

RFF+AAC:63321'

**5. Izgled segmenata**

Broj segmenta: 26

<b>SG16</b>	- C	9999 - CPS-SG17-SG22
<b>SG22</b>	- C	9999 - LIN-PIA-QTY-QVR-DTM-SG28-SG29
<b>SG28</b>	- C	10 - RFF-DTM
<b>DTM</b>	- C	1 - Datum/vreme/period

Funkcija:

Za specifikaciju datuma i/ili vremena ili perioda.

	EDIFACT	EAN	*	Opis
C507 DATUM/VREME/PERIOD	M	<b>M</b>		
2005 Kvalifikator koda funkcije datuma ili vremena ili perioda	M an..3	<b>M</b>	*	171 =Datum/vreme reference
2380 Vrednost datuma ili vremena ili perioda	C an..35	<b>R</b>		
2379 Kod formata datuma ili vremena ili perioda	C an..3	<b>R</b>		102 =CCYYMMDD

Komentar:

Ovaj segment se koristi da specificira datume vezane za reference navedene u prethodnom RFF segmentu.

Primer:

DTM+171:20021115:102'

**5. Izgled segmenata**

Broj segmenta: 27

<b>SG16</b>	- C	9999 - CPS-SG17-SG22
<b>SG22</b>	- C	9999 - LIN-PIA-QTY-QVR-DTM-SG28-SG29
<b>SG29</b>	- C	9999 - PCI-QTY-QVR-SG31
<b>PCI</b>	- M	1 - Identifikacija pakovanja

Funkcija:

Za specifikaciju oznaka i etiketa na individualnim pakovanjima ili fizičkim jedinicama.

	EDIFACT	EAN	*	Opis
4233 Kod instrukcija za označavanje	C an..3	O		17 =Instrukcije isporučioца 33E =Označeno serijskim kodom kontejnera za otpremu (GS1 kod)
C210 OZNAKE I ETIKETE	C	O		
7102 Opis transportnih oznaka	M an..35	M		
7102 Opis transportnih oznaka	C an..35	O		
7102 Opis transportnih oznaka	C an..35	O		
7102 Opis transportnih oznaka	C an..35	O		
7102 Opis transportnih oznaka	C an..35	O		
7102 Opis transportnih oznaka	C an..35	O		
7102 Opis transportnih oznaka	C an..35	O		
7102 Opis transportnih oznaka	C an..35	O		
7102 Opis transportnih oznaka	C an..35	O		
8275 Indikator kod sadržaja kontejnera ili paketa	C an..3	N		
C827 VRSTA OZNAČAVANJA	C	N		
7511 Kod vrste označavanja	M an..3			
1131 Identifikacioni kod liste kodova	C an..17			
3055 Kod agencije odgovorne za listu kodova	C an..3			

Komentar:

Ovaj segment se koristi da pruži informacije o oznakama i etiketama koje se odnose na identifikovan proizvod u LIN segmentu.

Primer:  
PCI+17'

**5. Izgled segmenata**

Broj segmenta: 28

<b>SG16</b>	- C	9999 - CPS-SG17-SG22
<b>SG22</b>	- C	9999 - LIN-PIA-QTY-QVR-DTM-SG28-SG29
<b>SG29</b>	- C	9999 - PCI-QTY-QVR-SG31
<b>QTY</b>	- C	1 - Količina

Funkcija:

Za specifikaciju relevantne količine.

	EDIFACT	EAN	*	Opis
C186 DETALJI O KOLIČINI	M	<b>M</b>		
6063 Kvalifikator koda vrste količine	M an..3	<b>M</b>	*	194 =Primljeno i prihvaćeno
6060 Količina	M an..35	<b>M</b>		
6411 Kod merne jedinice	C an..3	<b>D</b>		Ovaj element podataka koristi se samo ako je tekući proizvod promenljive količine.

Komentar:

Ovaj segment se koristi da označi količinu tekuće stavke primljene ili prihvaćene koja je sadržana u pakovanju označenom serijskim kodom kontejnera za otpremu u sledećem GIN segmentu.

Primer:

QTY+194:45'

**5. Izgled segmenata**

Broj segmenta: 29

<b>SG16</b>	- C	9999 - CPS-SG17-SG22	
<b>SG22</b>	- C	9999 - LIN-PIA-QTY-QVR-DTM-SG28-SG29	
<b>SG29</b>	- C	9999 - PCI-QTY-QVR-SG31	
<b>QVR</b>	- C	1 - Neslaganje količine	
Funkcija:			
Za specifikaciju detalja u vezi jedinice na koju se odnose neslaganja količina.			
	EDIFACT	EAN *	Opis
C279 INFORMACIJA O RAZLICI U KOLIČINI	C	R	
6064 Vrednost razlike u količini	M n..15	M	Ovde se specifiкуje stvarna količina neslaganja.
6063 Kvalifikator koda vrste količine	C an..3	R	<p>12 =Otpremljena količina      21 =Naručena količina      46 =Isporučena količina      195 =Primljeno, nije prihvaćeno, biće vraćeno      196 =Primljeno, nije prihvaćeno, biće uništeno</p>
4221 Identifikacioni kod prirode neslaganja	C an..3	O	<p>AC =Prekomerni tovar      AE =Isporučeno bez prethodne najave      AF =Isporučena roba je oštećena      AG =Zakasnela isporuka      BP =Sledi isporuka dela zaostale pošiljke      CP =Delimična isporuka – smatra se kompletnom, nema zaostale isporuke u odnosu na narudžbinu</p>
C960 RAZLOG PROMENE	C	O	
4295 Kod opisa razloga promene	C an..3	R	<p>AT =Proizvod nije poručen      AUE =Nepoznati kod artikla (GS1 kod)      BN =Nečitak bar kod (GS1 kod)      DME =Oštećenje (GS1 kod)      IS =Artikal predstavlja zamenu u odnosu na prvo bitnu narudžbinu (GS1 kod)      PC =Razlika u pakovanju      PE =Minimalni/maksimalni rok/datum trajnosti proizvoda nije prihvativ (GS1 kod)</p>
1131 Identifikacioni kod liste kodova	C an..17	O	
3055 Kod agencije odgovorne za listu kodova	C an..3	D	
4294 Opis razloga promene	C an..35	O	
Komentar:			
Ovaj segment se koristi da ukaže na neslaganja količine tekuće stavke koja se nalazi u pakovanju označenom serijskim kodom kontejnera za otpremu identifikovanom u sledećem GIN segmentu.			
Za negativne vrednosti (na primer, oštećena roba koja nije prihvaćena) neslaganje mora biti izraženo kao negativno.			
DE 6064 i 6063: Ovi elementi podataka moraju se koristiti za označavanje količine koja nije prihvaćena i predstavlja razliku između otpremljene (isporučene) i primljene količine.			
Primer: QVR+40:195+AC'			

**5. Izgled segmenata**

Broj segmenta: 30

<b>SG16</b>	- C	9999 - CPS-SG17-SG22
<b>SG22</b>	- C	9999 - LIN-PIA-QTY-QVR-DTM-SG28-SG29
<b>SG29</b>	- C	9999 - PCI-QTY-QVR-SG31
<b>SG31</b>	- C	10 - GIN
<b>GIN</b>	- M	1 - Identifikacioni broj robe

Funkcija:

Za pružanje specifičnih identifikacionih brojeva, bilo kao pojedinačnih ili u opsegu.

		EDIFACT	EAN *	Opis
7405	Kod za kvalifikaciju identifikacije objekta	M an..3	<b>M</b>	BJ = Serijski kod kontejnera za otpremu
C208	IDENTIFIKACIONI OPSEG BROJA	M	<b>M</b>	
7402	Identifikator objekta	M an..35	<b>M</b>	
7402	Identifikator objekta	C an..35	<b>O</b>	
C208	IDENTIFIKACIONI OPSEG BROJA	C	<b>O</b>	
7402	Identifikator objekta	M an..35	<b>M</b>	
7402	Identifikator objekta	C an..35	<b>O</b>	
C208	IDENTIFIKACIONI OPSEG BROJA	C	<b>O</b>	
7402	Identifikator objekta	M an..35	<b>M</b>	
7402	Identifikator objekta	C an..35	<b>O</b>	
C208	IDENTIFIKACIONI OPSEG BROJA	C	<b>O</b>	
7402	Identifikator objekta	M an..35	<b>M</b>	
7402	Identifikator objekta	C an..35	<b>O</b>	
C208	IDENTIFIKACIONI OPSEG BROJA	C	<b>O</b>	
7402	Identifikator objekta	M an..35	<b>M</b>	
7402	Identifikator objekta	C an..35	<b>O</b>	

Komentar:

Ovaj segment se koristi da obezbedi serijski kod kontejnera za otpremu označen na pakovanju tekuće stavke.  
DE C208: Ako je data sekvensijalna serija identifikacionih brojeva (na primer, 1 do 10 zaključno) potrebno je samo jedno ponavljanje složenog elementa C208 s prvim ponavljanjem 7402 u kome se specifikuje numerički manji identifikacioni broj (na primer, 1) i drugo ponavljanje većeg identifikacionog broja (na primer, 10). Ukoliko identifikacioni brojevi nisu sekvensijalni i deo serije (na primer, 1, 3, i 10), tada se moraju koristiti posebni C208 i DE 7402 za svaki identifikacioni broj.

U okviru internih aplikacija, korisnici mogu da primene opseg serijskih kodova kontejnera za otpremu ponavljanjem C208 (kao što je gore opisano) tako što će preneti 17-tocifren SSCC broj i izračunatu kontrolnu cifru u okviru aplikacije.

Preporuka je u EANCOM-u da se za jedinstvenu identifikaciju pojedinačnih transportnih pakovanja koristi serijski kod kontejnera za otpremu (SSCC).

Primer:

GIN+BJ+354123450000000014'

**5. Izgled segmenata**

Broj segmenta: 31

<b>CNT</b>	- C	1 - Kontrola totala ukupnog iznosa					
Funkcija: Za kontrolu ukupnog iznosa..							
C270 KONTROLA	M	<b>M</b>	*	Opis			
6069 Kvalifikator koda vrste kontrolnog iznosa	M an..3	<b>M</b>	*	2 = <b>Broj stavki u poruci</b>			
6066 Kontrolna vrednost ukupnog iznosa	M n..18	<b>M</b>					
6411 Kod merne jedinice	C an..3	<b>O</b>					
Komentar: Ovaj segment se koristi da obezbedi kontrolnu informaciju u poruci za proveru primljene poruke u internom sistemu.							
Primer: CNT+2:120'							

**5. Izgled segmenata**

Broj segmenta: 32

UNT - M 1 - Završetak poruke			
Funkcija: Za završetak i proveru kompletnosti poruke.			
	EDIFACT	EAN	*
0074 Ukupan broj segmenata u poruci	M n..10	<b>M</b>	Ovde je detaljno dat ukupni broj segmenata u poruci.
0062 Referentni broj poruke	M an..14	<b>M</b>	Ovde navedeni referentni broj poruke, treba da je jednak broju navedenom u UNH segmentu.

Komentar:  
Ovaj segment je obavezni UN/EDIFACT segment. Mora biti poslednji segment u poruci.

Primer:  
UNT+34+ME000001'

**5. Izgled segmenata****Primer 1 - Prijemnica kojom se potvrđuje prijem i prihvatanje pošiljke**

PRIMER	NARUČENO/ POTVRĐENO ORDERS/ORDRSP - LIN	OTPREMLJENO DESADV - LIN Otpremnica	PRIMLJENO I PRIHVAĆENO RECADV - LIN	NESLAGANJA/RAZLOZI PREDUZETE AKTIVNOSTI RECADV - QVR
1	100	100	100	-

Sledi primer poruke Prijemnice u kojoj se potvrđuje prijem pošiljke. Prijemnicu je poslao kupac robe identifikovan GLN 5412345000013 dobavljaču identifikovanom GLN 5410738100005.

Prijemnica sa referencom REC5488 poslata je 11. marta 2002. godine. Roba je primljena 25. februara 2002. vezano za referencu kupčeve narudžbenice broj PO12345 koja nosi datum 20. februar 2002. i otpremnice dobavljača broj DA45601 s datumom 25. februar 2002.

U Prijemnici se potvrđuje prijem i prihvatanje celokupne pošiljke. U prijemnici nema detaljnih informacija o sastavu pošiljke.

UNH+ME000001+RECADV:D:01B:UN:EAN005'	Zaglavlje poruke
BGM+632+REC5488+29'	Broj prijemnice REC5488
DTM+137:20020311:102'	Datum poruke 11. mart 2002.
DTM+50:20020225:102'	Datum prijema robe 29. februar 2002.
RFF+AAK:DA45601'	Prijem se odnosi na otpremnicu broj DA45601
DTM+171:20020225:102'	Datum otpreme 29. februar 2002.
RFF+ON:PO12345'	Prijem se odnosi na kupčev broj PO12345
DTM+171:20020220:102'	Datum narudžbenice 20. februar 2002.
NAD+BY+5412345000013::9'	Kupac je identifikovan GLN 5412345000013
RFF+VA:1452216'	Broj PDV kupca 1452216
NAD+SU+5410738100005::9'	Dobavljač je identifikovan GLN 5410738100005
RFF+VA:5448776'	Broj PDV dobavljača 5448776
UNT+13+ME000001'	Ukupni broj segmenata u poruci je 13

**Primer 2 - Prijemnica kojom se obaveštava o oštećenju robe**

PRIMER	NARUČENO/ POTVRĐENO ORDERS/ORDRSP - LIN	OTPREMLJENO DESADV - LIN Otpremnica	PRIMELJENO I PRIHVAĆENO RECADV - LIN	NESLAGANJA/RAZLOZI PREDUZETE AKTIVNOSTI RECADV - QVR
2	100	100	95	Isporučeno -100, pošiljka oštećena, razlika u količini

**5. Izgled segmenata**

Sledi primer Prijemnice u kojoj su date detaljne informacije o pošiljci. Prijemnicu šalje kupac robe identifikovan GLN 5412345000013 dobavljaču identifikovanom GLN 5410738100005. Prijemnica sa referencom REC5490 poslata je 11. marta 2002. godine. Roba je primljena 10. marta 2002. vezano za kupčevu narudžbenicu broj PO12345 koja nosi datum 1. mart 2002. i dobavljačev broj otpremnice DA45601 s datumom 10. marta 2002.

Poslovni partneri su unapred specifikovali u okviru sporazuma o razmeni koje aktivnosti će biti preduzete u slučaju pojava razlike između primljenih i prihvaćenih i naručenih/otpremljenih količina robe. Oba partnera su postigla dogovor o tome kakve aktivnosti će preduzeti u takvim okolnostima. U ovom scenariju Prijemnica se koristi za izveštaj o statusu, kao i o potrebnim aktivnostima dogovorenim izvan EDI.

U Prijemnici se potvrđuje prijem i prihvatanje 95 jedinica proizvoda 5410738000169 i daje informacija da je isporučeno 100 jedinica a da je 5 jedinica isporučeno oštećeno. (Poslovni partneri su se dogovorili da u ovakvim slučajevima jedinice treba da budu uništene. Ovakve aktivnosti su dogovorene unapred i ne prikazuju se u okviru Prijemnice).

UNH+ME000001+RECADV:D:01B:UN:EAN005'	Zaglavljive poruke
BGM+632+REC5490+9'	Broj prijemnice REC5490
DTM+137:20020311:102'	Datum poruke 11. mart 2002.
DTM+50:20020310:102'	Datum prijema robe 10. mart 2002.
RFF+AAK:DA45601'	Prijem se odnosi na otpremnicu broj DA45601
DTM+171:20020310:102'	Datum otpreme 10. mart 2002.
RFF+ON:PO12345'	Prijem se odnosi na kupčev broj PO12345
DTM+171:20020301:102'	Datum narudžbine 01. mart 2002.
NAD+BY+5412345000013::9'	Kupac je identifikovan GLN 5412345000013
RFF+VA:1452216'	Broj PDV kupca je 1452216
NAD+SU+5410738100005::9'	Dobavljač je identifikovan GLN 5410738100005
RFF+VA:5448776'	Broj PDV dobavljača 5448776
CPS+1'	Redosled pakovanja tovara 1
LIN+1++5410738000169:SRV'	Primljeni proizvod identifikovan GTIN 5410738000169
QTY+194:95'	Primljena i potvrđena količina 95
QTY+12:100'	Otpremljena količina 100
QVR+-5:196+AF'	Neslaganja u količini -5 (razlika između primljene/prihvaćene količine) nastala su usled toga što je isporučena roba bila oštećena i ista treba da bude uništена
UNT+18+ME000001'	Ukupni broj segmenata u poruci je 18

**5. Izgled segmenata**

**Primer 3 - Prijemnica kojom se obaveštava o oštećenoj robi koja će biti uništена**

PRIMER	NARUČENO/ POTVRĐENO ORDERS/ORDRSP - LIN	OTPREMLJEN O DESADV - LIN Otpremnica	PRIMLJENO I PRIHVAĆENO RECADV - LIN	NESLAGANJA/RAZLOZI PREDUZETE AKTIVNOSTI RECADV - QVR
3	100	100	95	oštećeno -5 - uništiti

Sledi primer poruke Prijemnica s detaljima u vezi prijema pošiljke. Prijemnicu šalje kupac robe identifikovan pomoću GLN-a 5412345000013 dobavljaču identifikovanom pomoću GLN-a 5410738100005.

Prijemnici koja nosi referencu RA000001 poslata je 11. marta 2002. godine. Roba je primljena 10. marta 2002. vezano za kupčevu narudžbenicu broj PO12345 od 1. marta 2002. i dobavljačevu Otpremnicu broj DA45601 koja nosi datum 10. mart 2002.

U Prijemnici se potvrđuje prijem i prihvatanje 95 jedinica proizvoda 5410738000169 i odbija prijem 5 isporučenih jedinica koje će biti uništene.

UNH+ME000001+RECADV:D:01B:UN:EAN005'	Zaglavlje poruke
BGM+632+RA000001+9'	Broj prijemnice RA000001
DTM+137:20020311:102'	Datum poruke 11. mart 2002.
DTM+50:20020310:102'	Roba primljena 10. marta 2002.
RFF+AAK:DA45601'	Prijem se odnosi na otpremnicu broj DA45601
DTM+171:20020310:102'	Datum otpreme 10. mart 2002.
RFF+ON:PO12345'	Prijem se odnosi na kupčev broj PO12345
DTM+171:20020301:102'	Datum narudžbine 01. mart 2002.
NAD+BY+5412345000013::9'	Kupac je identifikovan pomoću GLN-a 5412345000013
RFF+VA:1452216'	Broj PDV-a kupca je 1452216
NAD+SU+5410738100005::9'	Dobavljač je identifikovan pomoću GLN-a 5410738100005
RFF+VA:5448776'	Broj PDV-a dobavljača 5448776
CPS+1'	Redosled pakovanja 1 pošiljke
LIN+1++5410738000169:SRV'	Primljeni proizvod identifikovan pomoću GTIN-a 5410738000169
QTY+194:95'	Primljena i potvrđena količina 95
QTY+21:100'	Naručena količina 100
QVR+-5:196+AF'	Neslaganje u količini od -5 (razlika između primljene/prihvaćene i otpremljene količine) nastalo usled toga što je roba koja je isporučena oštećena i treba da bude uništena
UNT+18+ME000001'	Ukupni broj segmenata u poruci je 18

**5. Izgled segmenata**

**Primer 4 - Prijemnica kojom se obaveštava o oštećenoj robi da će biti uništena, o naknadnoj isporuci robe koje trenutno nema na zalihamu**

PRIMER	NARUČENO/ POTVRĐENO ORDERS/ORDRSP - LIN	OTPREMLJENO DESADV - LIN Otpremnica	PRIHVAĆENO RECADV - LIN	NESLAGANJA/RAZLOZI PREDUZETE AKTIVNOSTI RECADV - QVR
4	100	85	83	oštećeno -1 - uništit

Sledi primer poruke Prijemnica sa detaljima u vezi pošiljke. Prijemnicu je poslao kupac robe identifikovan GLN 5412345000013 dobavljaču identifikovanim GLN 5410738100005.

Prijemnica s referencom RA000001 poslata je 11. marta 2002. godine. Roba je primljena 10. marta 2002. u vezi s kupčevom narudžbenicom broj PO12345 od 1. marta 2002. i dobavljačevom otpremnicom broj DA45601 koja nosi datum 10. mart 2002.

U Prijemnice se potvrđuje prijem i prihvatanje 83 jedinica proizvoda 5410738000169 i odbija 2 jedinice isporučene ali oštećene robe koja treba da bude uništena. Naknadna narudžbina od 15 jedinica potvrđena je pre otpreme robe.

UNH+ME000001+RECADV:D:01B:UN:EAN005'	Zaglavljive poruke
BGM+632+RA000001+9'	Broj prijemnice RA000001
DTM+137:20020311:102'	Datum poruke 11. mart 2002.
DTM+50:20020310:102'	Roba primljena 10. mart 2002.
RFF+AAK:DA45601'	Prijem se odnosi na otpremnicu broj DA45601
DTM+171:20020310:102'	Datum otpreme 10. mart 2002.
RFF+ON:PO12345'	Prijem se odnosi na kupčev broj PO12345
DTM+171:20020301:102'	Datum narudžbine 01. mart 2002.
NAD+BY+5412345000013::9'	Kupac je identifikovan GLN 5412345000013
RFF+VA:1452216'	Broj PDV kupca je 1452216
NAD+SU+5410738100005::9'	Dobavljač je identifikovan GLN 5410738100005
RFF+VA:5448776'	Broj PDV dobavljača 5448776
CPS+1'	Redosled pakovanja pošiljke 1
LIN+1++5410738000169:SRV'	Primljeni proizvod identifikovan GTIN 5410738000169
QTY+194:83'	Primljena i potvrđena količina 83
QTY+46:85'	Isporučena količina 85

**5. Izgled segmenata**

QTY+21:100' QVR+-2:196+AF'	Naručena količina 100 Prvo neslaganje u količini od -2 (razlika između primljene/potvrđene i isporučene količine) nastalo je usled toga što je roba koja je isporučena oštećena i treba da bude uništена
QVR+-15:83+BP'	Drugo neslaganje u količini od -15 (razlika između isporučene i naručene količine) nastalo je usled manje isporučene robe za koju naknadna isporuka treba da usledi.
UNT+20+ME000001'	Ukupni broj segmenata u poruci je 20

**Primer 5 - Prijemnica kojom se menja status naknadne isporuke robe**

PRIMER	NARUČENO/ POTVRЂЕНО ORDERS/ORDRSP - LIN	OTPРЕМЉЕНО DESADV - LIN Otpremnica	PRIMЉЕНО И PRIHВАЧЕНО RECADV - LIN	NESLAGANJA/RAZЛОЗИ ПРЕДУЗЕТЕ АКТИВНОСТИ RECADV - QVR
5	100	85	85	ponovo naručeno -15

Sledi primer poruke Prijemnica s detaljima u vezi pošiljke. Prijemnicu šalje kupac koji je identifikovan GLN 5412345000013 dobavljaču identifikovanom GLN 5410738100005.

Prijemnica s referencom RA000001 poslata je 11. marta 2002. Roba je primljena 10. marta 2002. vezano za kupčevom narudžbenicom broj PO12345 od 1. marta 2002. i dobavljačevom otpremnicom broj DA45601 koja nosi datum 10. mart 2002.

U Prijemnici se potvrđuje prijem i prihvatanje 85 jedinica proizvoda 5410738000169 i pruža informacija da treba obustaviti isporuku preostalih 15 jedinica ukoliko ne budu isporučene do 28. marta 2002. Navodi u Prijemnici utiču na status preostalog dela naručene robe.

UNH+ME000001+RECADV:D:01B:UN:EAN005' BGM+632+RA000001+9' DTM+137:20020311:102' DTM+50:20020310:102' RFF+AAK:DA45601' DTM+171:20020310:102' RFF+ON:PO12345' DTM+171:20020301:102' NAD+BY+5412345000013::9' RFF+VA:1452216'	Zaglavljene poruke Broj prijemnice RA000001 Datum poruke 11. mart 2002. Roba primljena 10. mart 2002. Prijem se odnosi na otpremnicu broj DA45601 Datum otpreme 10. mart 2002. Prijem se odnosi na kupčev broj PO12345 Datum narudžbine 01. mart 2002. Kupac je identifikovan GLN 5412345000013 Broj PDV kupca je 1452216
--	--

**5. Izgled segmenata**

NAD+SU+5410738100005::9' RFF+VA:5448776' CPS+1' LIN+1++5410738000169:SRV'	Dobavljač je identifikovan GLN 5410738100005 Broj PDV dobavljača 5448776 Redosled pakovanja pošiljke 1 Primljeni proizvod identifikovan pomoću GTIN-a 5410738000169
QTY+194:85' QTY+21:100' QVR+-15:83+BP'	Primljena i potvrđena količina 85 Naručena količina 100 Neslaganje u količini od -15 (razlika između primljene/prihvaćene i naručene količine) u vezi koje treba da usledi naknadna isporuka Naknadna isporuka treba da bude obustavljena ukoliko se ne realizuje do 28. marta 2002. Ukupni broj segmenata u poruci je 19
DTM+61:20020328:102'	
UNT+19+ME000001	

**Primer 6 - Prijemnica kojom je odbijen prijem prekobrojne robe (roba je vraćena)**

PRIMER	NARUČENO/ POTVRĐENO ORDERS/ORDRSP - LIN	OTPREMLJENO DESADV - LIN Otpremnica	PRIMLJENO I PRIHVAĆENO RECADV - LIN	NESLAGANJA/RAZLOZI PREDUZETE AKTIVNOSTI RECADV - QVR
6	100	120	100	isporučeni višak 20, vratiti

Sledi primer Prijemnice s detaljima u vezi pošiljke. Prijemnicu je poslat kupac robe identifikovane GLN 5412345000013 dobavljaču identifikovanom GLN 5410738100005.

Prijemnica s referencom RA000001 poslata je 11. marta 2002. Roba je primljena 10. marta 2002. u vezi s kupčevom narudžbinom broj PO12345 koja nosi datum 1. mart 2002. i dobavljačevom otpremnicom broj DA45601 do 10. marta 2002.

U prijemnici se potvrđuje prijem i prihvatanje 100 jedinica proizvoda 5410738000169 i odbija prijem 20 dodatnih jedinica isporučenih kao višak. Isporučeni višak biće vraćen isporučiocu koji treba da podigne robu 28. marta 2002.

UNH+ME000001+RECADV:D:01B:UN:EAN005' BGM+632+RA000001+9' DTM+137:20020311:102' DTM+50:20020310:102' RFF+AAK:DA45601' DTM+171:20020310:102'	Zaglavlje poruke Broj prijemnice RA000001 Datum poruke 11. mart 2002. Roba je primljena 10. marta 2002. godine Prijem se odnosi na otpremnicu broj DA45601 Datum otpreme 10. mart 2002.
---	--

**5. Izgled segmenata**

RFF+ON:PO12345' DTM+171:20020301:102' NAD+BY+5412345000013::9' RFF+VA:1452216' NAD+SU+5410738100005::9'	Prijem se odnosi na kupčev broj PO12345 Datum narudžbine 01. mart 2002. Kupac je identifikovan GLN 5412345000013 Broj PDV kupca je 1452216 Dobavljač je identifikovan pomoću GLN 5410738100005
RFF+VA:5448776' CPS+1' LIN+1++5410738000169:SRV'	Broj PDV dobavljača 5448776 Redosled pakovanja pošiljke 1 Primljeni proizvod identifikovan GTIN 5410738000169
QTY+194:100' QTY+46:120' QTY+21:100' QVR+20:195+AC'	Primljeno i prihvaćeno 100 Isporučena količina 120 Naručena količina 100 Nedogovorena količina od +20 treba da bude vraćena s obzirom na više isporučene robe. Višak robe treba da bude preuzet do 28. marta 2002.
DTM+200:20020328:102'	
UNT+19+ME000001	Ukupni broj segmenata u poruci je 19

**Primer 7 - Prijemnica s informacijom o nepoznatoj pošiljci**

PRIMER	NARUČENO/ POTVRĐENO ORDERS/ORDRSP - LIN	OTPREMLJENO DESADV - LIN Otpremnica	PRIMLJENO I PRIHVAĆENO RECADV - LIN	NESLAGANJA/RAZLOZI PREDUZETE AKTIVNOSTI RECADV - QVR
7	100	100	100	Isporučeni višak, primljena nepoznata paleta - vratiti

Sledi primer Prijemnice s detaljima u vezi pošiljke. Prijemnicu šalje kupac robe identifikovan GLN 5412345000013 dobavljaču identifikovanom GLN 5410738100005.

Prijemnica s referencom RA000001 poslata je 11. marta 2002. Roba je primljena 10. marta 2002. vezano za kupčevu narudžbenicu broj PO12345 od 1. marta 2002. i dobavljačevom otpremnicom broj DA45601 koja nosi datum 10. mart 2002.

U Prijemnici se obaveštava dobavljač o prijemu 100 jedinica proizvoda 5410738000169 koje nisu poznate (nisu naručene). Ovi proizvodi su isporučeni na paleti sa serijskim kodom kontejnera za otpremu broj 35410738000000019.

**5. Izgled segmenata**

UNH+ME000001+RECADV:D:01B:UN:EAN005'	Zaglavje poruke
BGM+632+RA000001+9'	Broj prijemnice RA000001
DTM+137:20020311:102'	Datum poruke 11. mart 2002.
DTM+50:20020310:102'	Datum prijema robe 10. mart 2002.
RFF+AAK:DA45601'	Prijem se odnosi na otpremnicu broj DA45601
DTM+171:20020310:102'	Datum otpreme 10. mart 2002.
RFF+ON:PO12345'	Prijem se odnosi na kupčev broj PO12345
DTM+171:20020301:102'	Datum narudžbine 01. mart 2002.
NAD+BY+5412345000013::9'	Kupac je identifikovan GLN 5412345000013
RFF+VA:1452216'	Broj PDV kupca je 1452216
NAD+SU+5410738100005::9'	Dobavljač je identifikovan GLN 5410738100005
RFF+VA:5448776'	Broj PDV dobavljača 5448776
CPS+1'	Redosled pakovanja pošiljke
PAC+1++201::9'	Jedna ISO 1 paleta
PCI+33E'	Paleta je označena sa serijskim kodom kontejnera za otpremu
GIN+BJ+354107380000000019'	Serijski kod kontejnera za otpremu 354107380000000019
LIN+1++5410738000169:SRV'	Primljeni proizvod identifikovan GTIN 5410738000169
QTY+194:0'	Primljena i potvrđena količina 0
QTY+46:100'	Isporučena količina 100
QVR+100:195++AT'	Neodgovarajuća količina od +100 treba da bude vraćena jer nije ni naručena
UNT+21+ME000001	Ukupni broj segmenata u poruci je 21

**Napomena:**

EDI razmena treba da uključi UNB..UNZ segmente i, ukoliko je primenljivo, UNG..UNE segmente.